


# PUOGAE YA SETSWANA

Buka 1  
Kgweditlano  
1 & 2



SETSWANA HOME LANGUAGE  
**GRADE 3 – BOOK 1**  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-34-8  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
**9th Edition**

ISBN 978-1-920458-34-8



9 781920 458348

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z

ISBN 978-1-920458-34-8

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka 1



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



E thabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le KPCT



Mophato  
3

Leina:

Tlelase:

# MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelewé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

## Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.




## Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



## Botshelo

Botshelo jotlhé bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



## Lelapa

Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.



## Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



## Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaen. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



## Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tihokakutlwisanon ka mokgwa wa kagiso.



## Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



## Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



## Tshireletsego

Tihokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tihokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.



## Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.




## Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe botlhoko.



# Mophato 3



P u o g a e

## YA SETSWANA



Buka e ke ya ga:

SETSWANA

Buka

I



## DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tsweletse go tlhabolola dikakanyetso tse di latelang tsa bogatasi mo barutwaneng:

- **Tshwaro ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetso ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaelo:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

### MAELE A GO RUTA

#### Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

#### Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
  - Balolola le go tlota dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
  - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
  - Tlhamma kgang ya tlelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlottlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakagolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlolofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

#### Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puioso.

#### Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya ditlhaka kgotsa wa go tseketsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakkanye le ditlhakagolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montšwa. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganyang ditlhaka.

#### Tshola dintla tse mo tlhaloganyong:

- Dikeleletso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

**Tlotlofoko:** Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

**Go tlhaloganya:** Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophoa o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhophoa di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

**Go tlhophoa mafoko go feleletsa dipolelo.** Neela ditlhophoa diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

**Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17):** Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

**Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84):** Mo ditlhopheg tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

**Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128):** A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhophoa pele ba kwala diathikele tsa bona.

**Dithanodi:** Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhogagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

**Ela tlhoko:** Mo ditirwaneng tsa ditlhophoa, neelang moetedipele wa setlhophoa sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophoa ka nepagalo.

## Thitokgang 1: Boela sekolong

### 1 Jaanong re mo Mophatong wa 3

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng.  
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)  
 Thutiso ya tekatlhaloganya  
 Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng  
 Difoniki: medumo ya ditumanosi oo, ng, ph, tl, th le –ntl.  
 Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa thutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.  
 Bo buisa: Mafokopono

### 2 Ka ga sekolo sa me 4

Go bua: Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang  
 Puo: Tatelano ya ditlhaka, mainatota  
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya thutiso.  
 Tlatsa tshedimosetso e e ka ga wena mo foromong.  
 Kwala dipolelo tse di ka ga se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.  
 Puo: sekeletsa mainatota a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.  
 Go kwala: Dira phousetara.

### 3 Ke letsatsi la botsalo a Morutabana 6

Go buisa le go tlhaloganya: E tshwana le pampiri ya tiro 1.  
 Puo: Go kgaoganya maina ka fa tlase ga ditlhogo tsa motho, lefelo kgotsa selo.  
 Difoniki: tsi, me, go, ai, i tlw

### 4 Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo 8

Go kwala: Direla mongwe yo o kgethegileng karata ya letsatsi la botsalo.  
 Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya ga Piet mme o bue le tsala ya gago ka ga keletso ya ga Piet ya sephiri ya letsatsi la botsalo.  
 Go kwala: Kwala keletso ya gago ya sephiri ya letsatsi la botsalo mo bukanatsatsing.  
 Itumele: Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tse ba bonweng ka tsona.

### 5 Letsatsi la metshameko 10

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng  
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)  
 Difoniki: aa, d, ele, kw, nya, le  
 Puo: kgaoganya mafoko go ya ka dinoko  
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetweng go kwala dipolelo  
 Tlhaloganya: Dira lenaane la ditiro tse go builweng ka tsona mo kgannyeng.

### 6 Letsatsi la boithabiso kwa sekolong 12

Go bua: Botsa ditsala tsa gago ka ga metshameko ya bona ya mmamoratwa. Tlatsa mo tafoleng.  
 Puo: Tatelano ya ditlhaka  
 Puo: Mafoko popo  
 Go kwala: Kwala ka ga motshameko wa gago wa mmamoratwa.  
 Go kwala: Dira phousetara go bapatsa Letsatsi la Metshameko.

### 7 Pula e na ka letsatsi la metshameko 14

Go buisa: Tshwana le pampiri ya tiro 1  
 Pharologanya  
 Difoniki: etse, nya, tsh, oga, kgw

### 8 Morago ga letsatsi la metshameko 16

Go bua: Diragatsa se se diragetseng mo letsatsing la metshameko.  
 Puo: Kwala dipolelo ka Tirisopego.  
 Dirisa mmepekakangwa go polana

### 9 Leobo la sekolo le a Šwa 18

Go buisa go go arolelanelwang: Tshwana le pampiri ya tiro 1.  
 Puo: Tsamaisano le maemedi (sekeletsa mafoko a a kayang go feta motho a le mongwe)  
 Difoniki – mm, kg, nkg, ng, leo

### 10 Tshireletso ya molelo ... 20

Go kwala: Ditshwantshonomoro di bontsha tatelano e e nepagetseng  
 Go kwala: Kwala ka ga setshwantsho sengwe le sengwe  
 Puo: Dirisa matshwao a puo mo dipolelong  
 Puo: Mainatota, dirisa maina mo dipolelong

## Kgweditharo 1: Dibeke 1–4

Itumele: Thusa boraditimamolelo go bona tsela ya bona.

### 11 Letsatsi la laeborari 22

Go buisa & tlhaloganya: Tshwana le pampiri ya tiro 1.  
 Difoniki: ts, fa, ku, gw.  
 Puo: Golaganya dikarolo di le pedi tsa dipolelo go bopa polelopate o dirisa legokanyi kana lekopanyi “gonne” (go bontsha tlholego le poelo).  
 difoniki: sh tshimologong le kwa bokhutlong ba mafoko



### 12 Go buisa dibuka 24

Kwala tebogape ka ga buka  
 Batla mafoko a a dumangmmogo  
 Go bua: Thala matshwao mme morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao ao.

### 13 Dilo tse re di ratang 26

Go buisa & tlhaloganya: Risepe  
 Difoniki: isa, tlo, ong, ima, tsh, nya, iphi  
 Tirwana ya go itlhophela karabo e e itumedisang.

### 14 Mang o rata eng? 28

Go kwala: Botsolotsa dipotso mo ditsaleng mme o tlatse tafole.  
 Kwala risepe ya mmamoratwa  
 Puo: Go gokaganya dipolelo - sediri le lethusalediri.

### 15 Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona 30

Diragatsang kgang ka ga podi e e tlang sekolong  
 Dioniki: ng, p, mo, ona, se

### 16 Podi ya sekolo 32

Go kwala: Kwala dinomoro mo ditshwantshong ka tatelano e e nepagetseng ya kgang. Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe.  
 Kwala buka yak gang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.  
 Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.



# 1 Jaanong re mo Mophatong wa 3



A re buiseng

Re itumeletse go bala Mophato wa 3.

"Ke itumetse ka gonne ke **ya** go nna **morutabana** wa lona," ga bua Mohumagatsana Tholo.

"Ke a itse gore le tlile go dira ka natla mo Mophatong wa 3," a rialo.

"Go **na** le bana le ba **babedi** ba bašwa. Ke Mapiti le Lebo," a sialo.

Lebo o **setulong** sa mactwana. Re tshwanetse go mo **thusa** go tsamaya mo sekolong.



Letha:

Phaposi e **phepa** ke e **ntle**.

Go na le phousetara mo leboteng e e re  
gakololang go tshwara sekolo se le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Dirisa mafoko a 5 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya go kwalela.



|       |       |       |          |           |
|-------|-------|-------|----------|-----------|
| phepo | tlile | haba  | ntlo     | mophatong |
| phoso | tlama | thupa | ntle     | sekolong  |
| pholo | tlala | thula | ntlatsha | thabeng   |



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlla le simolole ka tlhakakgolo.

O se ka wa lebala go kwala khutlo kwa bofelong jwa lefoko.

Ba mo mophatong ofe jaanong?

Ba mo

Ke mang yo o tllang sekolong ka setulo sa maotwana?

Ke ka lebaka la eng go na le phousetara e kgolo mo leboteng?

Go ba gopotsa

Bana ba babedi ba ba ntshwa ke bomang?

Ke

le

TEACHER: Sign

Date

## 2 Ka ga sekolo sa me



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang.



A re kwaleng

Kwala maina a le 4 a ditsala tsa gago ka tatelano.




|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |  | 3 |  |
| 2 |  | 4 |  |

Maina



Tiriso ya mafoko

Jaanong sekeletsa maina a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.  
Batla mafoko a e leng maina a batho kgotsa a mafelo. Morago o dirise mafoko  
a le matlhano go kwala dipolelo tse o di tlhametseng mo bukeng ya gago.



dikausu

moranang

ditlhako

durban

mme sibisia

jabu

ati

lebopo

morutabana

ntlo

latshipi

ferikgong

motsekapa

polokwane

baesekele

bese



Jaanong feleletsa karata e ka ga gago.

Boithabiso



Leina la me ke \_\_\_\_\_.

Ke mo mophatong wa \_\_\_\_\_ . Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Leina la tsala ya me ke \_\_\_\_\_.

Motshameko o ke o ratang ke \_\_\_\_\_.

Buka e ke e ratang ke \_\_\_\_\_.

Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga gago, se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.




Mafoko a tlwaelo  
morago potologa bana



Boithabiso

Lebelela phousetara e e ka ga go tshola sekolo se le phepa.  
Bolelela tsala ya gago gore phousetara ya re re dire eng. Oketsa ka dipolelo tse dingwe mo phousetareng tse di buang ka ga go se latlhela matlakala gongwe le gongwe. Dirisa mokwalo o o gogelang.



O se ka wa nna khukhwane  
ya matlakala.

O nne khukhwane e e phepa.

Tshola sekolo sa gago se le phepa.

Sela dipampiri.

Dirisa kgamelo ya matlakala.



Teacher:  
Sign:  
Date:



TEACHER: Sign

Date

### 3 Ke letsatsi la botsalo a Morutabana



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno ke **letsatsi la botsalo** la morutabana wa rona.

O ne a na le dikerese di le dintsi mo kukung ya gagwe.

Morago ga gore Mohumagatsana Thandi a **time** dikerese, re ne ra **opela** pina e e monate ya letsatsi la botsalo mme rotlhe ra ja kuku. Re mo **file** setshwantsho sa **nonyane** e kotame mo **setlhareng**.

Morago re ne ra kwala **maina** a rona mo khalentareng ya letsatsi la botsalo.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka **Motsheganganong**. La ga Lebo le ka Mopitlwe.



Letha:



Are kwaleng

Araba nngwe le nngwe ya dipotso tse. Gakologelwa go dirisa  
ditlhakakgolo le khutlo kwa bofelong jwa karabo.

Ke mang yo e neng e le letsatsi la botsalo la gagwe?



Ke mang yo o tlileng go dira moletlo wa letsatsi la botsalo ka Letlhabula?

A Bongi o tla kgoni go dira moletlo wa go thuma mo letsatsing la  
gagwe la botsalo? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano  
go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

|          |          |         |        |      |           |
|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| letsatsi | e me     | kuku    | kaila  | dira | mopi tlwe |
| met si   | lo le me | tuk u   | gail a | sira | utl wa    |
| mot si   | palame   | fatuk u | sail a | tira | mmutl wa  |



Are kwaleng

ditlhako

Mahikeng

Kwala maina a mo dikarateng tse di nepagetseng.

pene ya sekolo

Amo

Jabu

setulo

Motsekapa

Polokwane

MOTHO

SELO

LEFELO

TEACHER: Sign



Date

## 4 Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo



A re direng

Direla mongwe yo o mo ratang karata ya letsatsi la botsalo. Kwala molaetsa o o monate fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o monate wa letsatsi la botsalo ka mo gare ga karata.




A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati, mme o buisane le tsala ya gago ka ga keletso ya letsatsi la botsalo la ga Ati.

Bukatsatsi e e rategang

21 Mopitlwe 2015

Fa ke na le dingwaga di le robedi mo kgwedding e e tlang, ke batla mpho e e kgethegileng ya letsatsi la botsalo. Ga ke batle sengwe le sengwe fela. Ke batla gore rre a tle gae gore a tle a ntseye ke ye go bona motshameko wa kgwele ya dinao.



Letha:



A re kwaleng

Jaanong kwala keletso ya gago ya letsatsi  
la botsalo.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha \_\_\_\_\_


Mafoko a  
tlwaelo

ta  
robedi  
keletso



Boithabiso

Tlatsa maina a ditsala tsa gago tsotlhe mo  
kgwedding e e nang le malatsi a bona a botsalo.



## KHALLEN TARA YA LETSATSII LA BUTSALO

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo



Phukwi

Phatwe

Lwetse



Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole




Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date

## 5 Letsatsi la metshameko



A re buiseng

"Re tshwanetse go thusa go baakanyetsa Letsatsi la metshameko", morutabana o ne a re bolelala.

Lebo a re "Ke tlaa dira phousetara go bolelala batho ka ga Letsatsi la metshameko."

"Ke ka dira dithuthuntshwane gore ke di rekise", ga bua Bongi.

"Ke tlaa thusa go tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng", Amo a bua.

"Ke tlaa rulaganya dipina tse re ka di opelang", ga bua Jabu.

"Ke tlaa ema kwa moleng wa phenyo gore ke bone yo o fenyang," ga bua Ati.

"Gape ke tlaa ema kwa hekeng go bontsha bomme le borre kwa ba tshwanetseng go ya teng," ga bua Piti.



**A re kwaleng**

Kgaoganya mafoko a go ya ka  
medumo ya ona.

**ka fa teng****kwantle****morago****ka fa tlase****magareng****pele**

Jaanong a kwale go ya ka tatelano ya alefabete.

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| <b>1</b> |  | <b>4</b> |  |
| <b>2</b> |  | <b>5</b> |  |
| <b>3</b> |  | <b>6</b> |  |

**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di  
itlhameetseng mo bukeng ya gago.

|                |             |                  |              |                |               |
|----------------|-------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>tlaa</b>    | <b>dira</b> | <b>bolelela</b>  | <b>kwa</b>   | <b>tse nya</b> | <b>pele</b>   |
| <b>jaaka</b>   | <b>dila</b> | <b>lebelela</b>  | <b>lekwa</b> | <b>bonya</b>   | <b>tse le</b> |
| <b>jaanong</b> | <b>disa</b> | <b>tsenelela</b> | <b>bokwa</b> | <b>benya</b>   | <b>yole</b>   |

**A re kwaleng**

Lebelela lenaneo la ditiro tse di tshwanetseng go dirwa. Tlatsa motho yo o tlaa  
dirang tiro nngwe le nngwe. Bua gore a tiro e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi  
la metshameko kgotsa ka Letsatsi la metshameko.

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Ke tiro mang?                             | Ke mang yo o tlaa<br>e dirang? | A e tshwanetse go<br>dirwa pele ga Letsatsi la<br>Metshameko kgotsa ka<br>Letsatsi la Metshameko? |
| Dira phousetara.                          | <b>Lebo</b>                    | Pele ga   |
| Dira dithuthuntshwane<br>go di rekisa.    |                                |   |
| Tsenya dithuthuntshwane<br>mo dipaketeng. |                                |   |
| Tlhama dipina                             |                                |   |

## 6 Letsatsi la boithabiso kwa sekolong



A re direng

Botsa ditsala di le tharo gore ke motshameko ofe o ba o ratang.  
Tlatsa maina a bona. Kwala motshameko o ba o ratang fa tlase.

|                           |          |  |  |  |
|---------------------------|----------|--|--|--|
| Leina                     | Thandi   |  |  |  |
| Motshameko<br>o orategang | Bolotloa |  |  |  |



A re kwaleng

Kwala dinomore tsa setlhophpha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha  
tatelano e e nepagetseng ya alefabete. O setse o diretswe lebokoso la ntlha.



|   |      |
|---|------|
| I | rata |
| 3 | rola |
| 2 | ruta |

|  |        |
|--|--------|
|  | huma   |
|  | hempe  |
|  | halofo |

|  |      |
|--|------|
|  | rera |
|  | roka |
|  | ruma |



A re kwaleng

Dira dipalo tse tsa mafoko.

|          |   |          |   |  |                 |
|----------|---|----------|---|--|-----------------|
| phaposi  | + | borutelo | = |  | phaposiborutelo |
| moruta   | + | bana     | = |  |                 |
| botlhaba | + | tsatsi   | = |  |                 |
| tsela    | + | pedi     | = |  |                 |

Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga motshameko  
o o ratang.



Mafoko a  
tlwaelo

pele  
ka  
kae



Boithabiso

Thusa Lebo go dira phousetara ka ga Letsatsi la metshameko. Tlatsa leina la sekolo sa gago. Thala ditshwantsho mo phousetareng go bontsha gore go tlaa diragala eng mo Letsatsing la metshameko. Oketsa ka tshedimosetso nngwe fela e e se yong. Fa o fetsa bontsha tsala ya gago phousetara ya gago.



Sekolo



## Letsatsi la Metshameko

Ithabise kwa sekolong ka Lamathatso a tlhola 5 Mopitlwé

Go simololwa ka 10:00

Go tlaa rekisiwa dithuthuntshwane



|                            |
|----------------------------|
| Teacher:<br>Sign:<br>Date: |
|----------------------------|

TEACHER: Sign

Date

# 7 Pula e na ka letsatsi la metshameko



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa  
metshamekong ya sekolo. Go ne go le bothitho,  
go le letsatsi, e le letsatsi la selemo. Bomme le borre  
ba ne ba opela. Re ne re taboga e bile re fanya.  
Mongwe le mongwe o ne a itumeletse letsatsi le.  
Ka bonako pula ya simolola go na. Dikgadima  
di ne di rwatlanya. Pula e ne ya na ka maatla thata ra bo ra iphitlhela re  
gatsetse e bile marokgwe a rona a go taboga a kolobile. Phefo e ne ya foka ya  
bo ya roba diphousetara tsa rona.  
Re ne ra tshabela mo ditlelaseng mme ra emela gore pula e se.  
Fa pula e sa, rotlhе ra ya gae.



Letha:



### Are kwaleng

Kholomo e e ka fa molemeng e bontsha khutshwafatso ya mafoko a a mo kholomong e e ka fa mojeng. Thala mola go golaganya mafoko a.

|         |
|---------|
| ina     |
| felo    |
| wa gago |
| tsatsi  |

|          |
|----------|
| lefelo   |
| letsatsi |
| leina    |
| wa gago  |



### Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



|          |        |              |          |          |
|----------|--------|--------------|----------|----------|
| itumetse | fenya  | metshamekong | taboga   | marokgwe |
| opetse   | bonya  | tshekong     | leboga   | sekawa   |
| gatsetse | tsenya | tshepong     | dikologa | mokgwa   |



### Are kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Ke eng se se dirileng gore letsatsi la metshameko le se ka la tswelela?

Mongwe le mongwe o ne a tabogela kae go itshireletsa pula?

A o akanya gore ba ne ba reetsa pego ya bosa? Goreng o rialo?

Naya kgang e setlhogo.

TEACHER: Sign

Date

## 8 Morago ga letsatsi la metshameko



A re direng

Etsisa se se  
neng se diragala  
kwa Letsatsing la  
metshameko fa pula e ne  
e simolola go na.



A re kwaleng

Kwala jaanong se mongwe le mongwe a se buang le go dirisa  
matshwao a puiso a a nepagetseng.

Puo pegelo



Pula e simolola  
go na.

Amo o ne a re, "Pula e simolola go na."



Ke kgona go  
taboga ka bonako.

Jabu o ne a re "

"

Bongi o ne a re "

"

Ke rata go  
tshameka bolotloa.



Tsenang mo tlelaseng  
go fitlhela pula e emisa  
go na.

Morutabana o ne a re "

"

Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo o tlhalosa se se diragetseng ka Letsatsi la metshameko.

Mafoko a tlwaelo  
emisitse ke mongwe sa



Boithabiso

Thusa go rulaganya Letsatsi la Metshameko. Kwala dikakanyo tsa gago mo lebokosong lengwe le lengwe mo letlhomesong le.



Lobelo lwa mae le maswana

\* gakologelwa:

- mae a a apeilweng
- maswana

Letlha le Nako:

Gakologelwa

Go dirwe eng  
fa pula e ka na?

Ke mang yo o tlaa thusang?

Go jewa eng?

TEACHER: Sign


Date

# Leobo la sekolo le a ſwa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Gompieno fa re ne re le mo tlelaseng  
re ne ra nkgelela mosi.

Ntšwa ya rona, Ben, ya simolola go  
nkgankgelela.


Go ne go nkga eng?



Morago ra bona leobo le ſwa. Re ne  
ra ikutlwa re boifa. Morutabana a  
leletsa 10177. Re ne ra tshwanela go  
ema mmogo mo moleng ka fa tlase ga  
ditlhare.



Boraditimamolelo ba le barataro ba  
tla go tima molelo. Ba ne ba tshotse  
mabant a magolo le dilepe e bile ba  
rwele dimaseke.



Ba tla ba palame llori e khibidu ya  
molelo e e phatsimang. Ba dirisa  
lethompo le le kima mme ba tima  
molelo. Leobo la rona la sirelediwa.

Letha:



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo lebokosong le le fa tlase a a  
kayang palo e e fetang motho a le mongwe.

nna rona ke ba o **bona**  
lona ena wena tsona gagwe me



Tlhophha mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng. Buisa dipolelo.

A re kwaleng

Amo **o** ba a taboga.

Bongi ke ba mofenyi.

Bana o ba kwa sekolong.

Bana o ba kwa metshamekong.

Pule o ba buisa buka.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go  
kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

|        |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| nkga   | mang  | leobo | kgona | mmogo |
| nkgona | nnang | leoto | kgopa | mme   |
| nkgopa | mong  | leodi | kgosi | mmidi |



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**.  
Gakologelwa go khutlisa ka **khutlo**.

Ke eng se se neng se šwa?

Ke

Ke boraditimamolelo ba bakae ba ba neng ba tlile go tima molelo?

Ke eng morutabana, Mme Sibisia, a re bana ba tshwanetse go ema ba  
tlhomagane ka fa tlase ga setlhare?

Gonne



Nomore ya mogala wa boraditimamolelo ke mang?



TEACHER: Sign



Date

# Tshireletso ya molelo . . .



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go tloga go l go ya go 4 go bontsha tatelano e e siameng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Letha:



### A re kwaleng

Tlatsa matshwaopiso a a nepagetseng.

Dirisa letshwao la potso ? kgotsa letshwaotsiboso

! kgotsa khutlo .

Thusa leobo le a šwa

!

Boraditimamolelo ba ba maatla ba barataro ba  
ne ba tla go tima molelo

Molelo o ne wa simolola leng

Molelo o kwa kae

Ba ne ba tima molelo jang



### Mafoko a tlwaelo

gompieno  
tshwanetse  
mmogo  
kgone



### Maina



### Tiriso ya mafoko

Jaanong thalela mafoko a a tshwanetseng go simolola ka tlhakakgolo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng  
mo bukeng ya gago.




|           |           |            |          |          |
|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| bongi     | tumi      | ferikgong  | katse    | mopitlwé |
| motsekapa | ati       | mosupologo | tshameka | laboraro |
| segwagwa  | polokwane | umtata     | gauteng  | letsatsi |
| Peter     | jabu      | pene       | rulara   | phensele |



### Boithabiso

Go batlega fela halofo ya tsebe. Thusa rasetimamolelo go batla dintlo tse dikhibidu, tse  
di botala jwa tlhaga le tse di tshetlhha.



Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date

21



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa mafoko a a nang le modumo kg.

Gompieno re ne ra ya kwa laeboraring morago ga sekolo.

Re ne ra kgarametsa Lebo ka setulo sa gagwe sa maotwana. Se ne se le boima go kgaramediwa.

Go ne go na le dibuka tse dintsi mo laeboraring.

Ke ne ka rata buka e e ka ga go itse. E ne e le pitse e e kgethegileng e e kgonang go fofa.

Bongi o tsaya buka ya metswako gonne o batla go baka kuku. O rata go baka.

Robete o ne a re o mokhutshwane thata go fitlhelela raka e e kwa godimo.

Ben o ne a tshwanelwa ke go dula kwa ntle ga laeborari.

O ne a sa letlelelwang mo laeboraring.

Ben wa batho. Ga go ntšwa epe e e letlelelwang.



Letha:



### A re kwaleng

Golaganya mafoko a a ka fa molemeng le mafoko a a ka fa  
mojeng go bopa polelo.



Ga a ka a ya kwa sekolong gonne

go ne go le letsatsi le le  
mogote.

Ke ne ka apara jeresi gonne

go ne go bonala e kete  
pula e ya go na.

Ke ne ka tsaya mokgele gonne

o ne a lwala.

Ke ne ke tshameka kwa ntle gonne

go ne go le tsididi.



### Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo  
bukeng ya gago.

|            |      |          |       |
|------------|------|----------|-------|
| kgarametsa | fofa | kuku     | gagwe |
| letsatsi   | lofa | tuku     | bogwe |
| katse      | bofa | sakatuku | logwa |



### A re kwaleng

Araba dipotso tse ka go feleletsa polelo nngwe le nngwe.  
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke goreng Amo a ne a sokola go kgarametsa setulo sa maotwana?

Gonne se

Ke goreng Robete a ne a palelwa ke go fitlhhelela raka e e kwa godimo?

Gonne o

Ke goreng Bongi a ne a tsaya buka ya metswako?

Gonne o

Ke goreng Ben a ne a dula kwa ntle?

Gonne o

TEACHER: Sign

Date




A re direng

Kwala setlhogo sa buka e o e ratileng.

Mokwadi:

Thala setshwantsho go bontsha gore buka e ne e bua ka ga eng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo mme o bue gore ke eng se o se ratileng ka ga buka eo.



Letha:



### A re kwaleng

Golaganya lefoko le le mo kholomong e e tshetlha le lefoko le  
le mo kholomong e e botala jwa legodimo le le dumang jaaka  
lona.

|       |        |
|-------|--------|
| opela | roula  |
| ena   | otsela |
| gana  | wena   |
| boula | bana   |

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| emetse |  | fatuku  |
| khadi  |  | diretse |
| tau    |  | makau   |
| kuku   |  | padi    |

### Mafoko a tlwaelo

leng  
wena  
jaanong  
gompieno



### Boithabiso

Thala matshwao a molawana mongwe le mongwe o o latelang,  
morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao a gago.




Dintšwa ga di a letlelwa.

Divuvuzela ga di a letlelwa.



Mogalawaletheka ga di a letlelwa.



Dipodi ga di a letlelwa.



Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date

25

# Dilo tse re di ratang



A re bueng

Lebelela  
ditshwantsho.  
O bona eng?



Bongi o bontsha bana gore dithuthuntshwane di dirwa jang.

A re buiseng

## Modiri wa dithuthuntshwane

Se o se tlhokang

Maswana a a jang a le 2 a oli

Halofo ya kopi ya dithuthuntshwane

Letswai

Se o tshwanetseng go se dira

Tshela oli mo pitseng.

Tshela dithuthuntshwane mo pitseng.

Bay a pitsa mo setofong se se bolelo.

Tlhokomela gore o se ka wa iphis a.

Reetsa fa dithuthuntshwane di thunya.

Fa di simolola go thunya, bula pitsa.

Tima setofo. Tshela dithuthuntshwane mo sekotlolong  
mme o di tshele lets wai. Tshikinya pitsa.

Ja mme o itumele.




Letha:



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



O tlhoka oli e e kanakang?

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | Leswana le le lengwe le le jang |
| B | Maswana a mabedi a a jang       |
| C | Maswana a mararo a a jang       |

O tlhoka eng gape?

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| A | Dithuthuntshwane            |
| B | Dithuthuntshwane le letswai |
| C | Panana                      |

Ke goreng o tshwanetse go nna kelotlhoko fa o dira dithuthuntshwane?

O tlaa itse jang gore dithuthuntshwane di budule?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

|       |             |      |            |         |
|-------|-------------|------|------------|---------|
| fisa  | sekotlolong | tima | tshikinya  | iphisa  |
| disa  | botlolong   | dima | tshoreanya | phedisa |
| tlisa | setlolong   | kima | itshopanya | philo   |



A re kwaleng

Dilo tse di latelang di latswega jang?

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



- |   |          |
|---|----------|
| A | sukiri   |
| B | botlha   |
| C | botlhoko |
| D | letswai  |

- |   |          |
|---|----------|
| A | sukiri   |
| B | botlha   |
| C | botlhoko |
| D | letswai  |

- |   |          |
|---|----------|
| A | sukiri   |
| B | botlha   |
| C | botlhoko |
| D | letswai  |

- |   |          |
|---|----------|
| A | sukiri   |
| B | botlha   |
| C | botlhoko |
| D | letswai  |

TEACHER: Sign \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



| .... ke mang  | letsatsi le le<br>rategang la beke? | motshameko o o<br>rategang? | buka e e<br>rategang? |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Leina la gago |                                     |                             |                       |
| Tsala ya gago |                                     |                             |                       |
| Tsala ya me   |                                     |                             |                       |



A re kwaleng

Thala mola o o golaganyang polelo e e mo kholomong e e botalajwa legodimo  
le polelo e e mo kholomong e e setlha.



|  |  |
|--|--|
| Go ne go bonala e kete pula e ya<br>go na.                   |  |
| Go ne go bonala e kete go ya<br>go nna tsididi.              |  |
| Ke ne ke ya go tshameka kgwele<br>ya dinao.                  |  |
| Bese e ne e šwa.   |  |
| Katse e ne e le mo setlhareng mme<br>e palelwā ke go fologa. |  |
| Ke ne ke batla go dira<br>borothopate.                       |  |
| E ne e le letsatsi la botsalo la tsala<br>ya me.             |  |
| Podi e tsene ka phatlha e e mo<br>terateng ya jarata.        |  |


|   |
|---|
| Ke ne ka leletsa boraditimamolelo.              |
| Ke ne ka isa jeresi ya me<br>kwa sekolong.      |
| Ke ne ka ya go batla llere.                     |
| Ke ne ka sega borotho ka dilae.                 |
| Ke ne ka ya ka sekhukhu<br>kwa sekolong.        |
| Ke ne ka dira karata ya letsatsi la<br>botsalo. |
| Ke ne ka baakanya terata<br>ya jarata.          |
| Ke ne ka ya ka dikhokho tsa me kwa<br>sekolong. |

Letha:



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi  
ka ga dilo tse ba di ratang.



|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| dijo tse di<br>rategang? | lenaneo le le<br>rategang la radio<br>kgotsa la TV? | motho yo o<br>rategang? |
|                          |   |                         |
|                          |   |                         |

Mafoko a  
tlwaelo

kwa  
tlase  
Lamatlhato  
Latshipi



Kwala motswako wa gago.

Boithabiso



Motswako wa \_\_\_\_\_



Se ke se batlang \_\_\_\_\_



Se ke tshwanetseng go se dira \_\_\_\_\_



Teacher:  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

TEACHER: Sign \_\_\_\_\_




Date \_\_\_\_\_

# Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

## MATSENO A KGANG

Re ne re bereka mo tlelaseng gompieno. Bongi a re fa re ne re buisa le go kwala mo dibukeng tsa rona, dijotshegare tsa gagwe di ne tsa utswiwa, mme ga re a bona ope a tsena mo tlelaseng.

## MMELE WA KGANG

Morago Ati o ne a re buka ya gagwe e ne ya kgagolwa le fa re sa bona ope a tshwara buka ya gagwe.

Moragonyana re ne ra lemoga gore ngatana ya mabolomo a morutabana ga e yo mme re ne ra gakgamala gore go diragetse eng ka ona.

Morago re ne ra bona gore ke mang yo o dirileng jalo. Gonno terata ya jarata e ne e senyegile, podi e kgolo e ne ya tsena mo sekolong. E ne e tshwerwe ke tlala, ka jalo ya simolola go ja sengwe le sengwe se e se bonang.

## BOKHUTLO JWA KGANG

Ka lesego ntšwa, Ben, e ne ya e koba. Ya e lelekisa sebaka sa go feta 1 km.

Morago ga moo rotlhe re ne ra thusa go baakanya terata ya sekolo.

Letha:



A re direng

Etsisa kgang ka ga podi e e tleng kwa sekolong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



|         |       |          |       |         |
|---------|-------|----------|-------|---------|
| ngatana | podi  | mabolomo | bona  | tlelase |
| ngame   | pono  | molomo   | gona  | galase  |
| ngotla  | pitse | sepalamo | tsona | mosese  |



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Bolela dilo tse tharo tse podi e di jeleng.

1.

2.

3.

E tsene jang mo jarateng ya sekolo?

Ke mang yo o neng a e koba?

Akanya ka ga setlhogo se se monate sa kgang e, mme o se kwale fa.



TEACHER: Sign

Date



Are kwaleng


Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e siameng.  
Jaanong kwala polelo go tlhalosa setshwantsho sengwe le sengwe.



Boithabiso


Kwala kgang ya gago mo pampitshaneng. E tshwanetse go nna le matseno, mmele le bokhutlo. Kopa tsala ya gago go go thusa go e siamisa. Jaanong o ya go itirela buka ya gago. Seg a tsebe e e latelang ya buka e. Seg a mo godimo ga mela e e maronthobane. Mena tsebe mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonke ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo gare ga buka.

## SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



### KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

5

4

Tswelela ka kgang ya gago fa le mo tsabeng ya 5.

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsabeng ya 5.



Thala setshwantsho fa.


Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.



Fetsa kgang ya gago.

2

7

3

9



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwadla gor'e go diragala eng kwa bokhutlong'jwa kgang ya  
gago fa le mo tsebeng ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



## Thitokgang 2: Balelapa le ditsala Kgweditharo 1: Dibeke 5 – 8

### 17 Ntsalake yo ke mo ratang 36

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng Go buisa & tlhaloganya: Buia lekwalo go tswa go Dumi go ya go Bongi. Ela tlhoko aterese le madume. Go tlhaloganya go mo ditenyeng. Difoniki: tl, tse, o.

### 18 Ntsalake 38

Go bua: Bua ka ga metshameko e e farologaneng e o e tshamekang. A motshameko mongwe le mongwe o ka nna kotsi? Kaela  
Go kwala: Kwala lekwalo. Bua ka ga se o se dirang kwa sekolong mme o neelane ka dikgang dingwe.  
Thala setlhare sa balelapa la gago. Tlatsa maina a maloko a balelapa la gago (mainatota)

### 19 Go eta ga balelapa 40

Go bua: Bua ka ga setshwantsho mme o fopholetse gore go tla diragalang mo kgannyeng. Go buisa & tlhaloganya: Kanelo  
Difoniki: tla, tse, la, ya, ka, tsa.

### 20 Ke mo tseleng ya go etela ntsalake 42

Go kwala: Direla mongwe yo o lwalang karata ya fola ka bonako. Puo: Go fetola dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakatlang o simolola ka Ka moso  
Go kwala: Kwala se se go itumedisang, utlwisa botlhoko, kgopisa le se se go tshabisang  
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela mme morago o neele molekane wa gago dikaelo ka molomo go ya kwa gaabo Dumi.

### 21 Kwa bofelong ra goroga 44

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)  
Go kwala: batla mafoko mo kgannyeng mme o a tlatsa mo diholomong tse di nepagetseng tsa  
Difoniki: ee, ea, oo  
Difoniki: oe, aa, ee, ae.

### 22 Se re se dirileng mmogo 46

Go bua: Tlhagisa bodiragatsi jo bo ikaegileng ka kgang.

Go kwala: Tsena matshwao a puiso mo dipolelong

Go kwala: kwala a dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakaphething o simolola ka Maabane.

Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa dinoko tse o di ithutileng go fitlha ga jaana.

### 23 Se re se dirileng mmogo 48

Go buisa & tlhaloganya: Buisa kgang mme o arabe dipotso.  
Difoniki: sekeletsa mafoko a a felelang ka -nnye and -ng.  
Difoniki: gela, ngw, mphi, tshwa, tse.

### 24 Go bona dilo 50

Go kwala: Latedisia ditshwantsho go bolela kgang.  
Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe  
Go kwala: go bapisa madiri a pakajaanong le pakaphethi  
Itumele: batla dipharologanyo (dithhaloso)

### 25 Tumi o a latlhega 52

Go buisa le go tlhaloganya: Kanelo  
Difoniki: a, ng, oga, f, u.  
Puo: Madiri le dipaka, maabane, gompieno kgotsa ka moso.

### 26 Pabalesego ya ngwana 54

Go kwala: Kwala kgang ka ga nako eo e neng o timetse  
Puo: Tsamaisano  
Go kwala: Tsena dinomoro mo dipolelong go bontsha tatelano ya kgang.  
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela. Mme o neele molekane wag ago dintlhakaelo ka molomo.

### 27 Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ntatemogolo 56

Go buisa & tlhaloganya: Buisa taletso go ya go kwa moletlong wa letsatsi la botsalo.  
Difoniki: mog, ala, isa, om  
Go kwala: Bopa dipotso mme o simolole ka mafoko goreng o be o feleletsa ka letshwao la potso.

### 28 Meletlo le dipikiniki 58

Go bua: Dira patlisiso. Botsa dipotso tsa goreng mme o arabe dipotso tse di mo tafoleng.  
Puo: Go supa madiri a pakaphethi.  
Puo: Go tshwantsha madiri a pakaphethi le pakajaanong.  
Puo: Kwala dipolelo ka pakaphethi, mme o simolola ka Maabane  
Puo: Telano ya ditlhaka  
Go kwala: Kwala taletso ya letsatsi la botsalo.

### 29 Lelapa le le tshelang sentle 60

Go buisa & tlhaloganya: Buisa bukanatsatsi ya ga Jabu  
Difoniki: eno, otlh, el, ele, dir, olol, og.  
Difoniki: Kgaoganya mafoko go ya ka dibokoso tsa medumo tse di nepagetseng.

### 30 Go tshela sentle 62

Tlatsa dinako tsa ditirwana tse di farologaneng tse go buiwang ka ga tsona mo bukanatsatsing ya ga Jabu.

Go kwala: Kwala dipolelo mo pakaphething ka ga se o se dirileng maabane. Simolola ka "maabane".  
Go kwala: Feleletsa bukanatsatsi ka ga se o tlileng go se dira mo bekeng e e tlang.

Go buisa: buisa se tsala ya gago e se kwadileng mme o bone gore a o tla dira selo se se tshwanang le sa gagwe.

### 31 Kgang ya ga nkoko 64

Go buisa & tlhaloganya: Buisa kgang k ga pitsa ya letsopa ya ga Nkoko.  
Difoniki: th, - ed, ai, ae

### 32 Kgang ka ga balelapa 66

Go bua: Diragatsa kgang ka ga pitsa ya letsopa.  
Go kwala: kwala dipolelo go ya ka tatelano ya ditiragalo e e nepagetseng mo kgannyeng.  
Go kwala: Polana go kwala kgang o dirisa mmepekakangwa.  
Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.  
Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.



60


62

64

66



35



Bongi

I Section BB  
Fruit Tree Road  
Riverland  
5 Mopitlwe 2015

Ke aga ke akanya ka ga motsi wa fa o ne o re etetse mo malatsing a boikhutso a a fetileng. Ke gopola ka moo re neng re tshameka mo nokeng ka teng re batla bana ba digwagwa. A o gopola letsatsi la fa re ne re palama setlhare mme re kgetla diapolekose? Ke ne ke tshogile gore ke tlaa wa, mme kwa bokhutlong ga feleletsa e le boithabiso jo bo monate. Ke ne ke rata ka moo o neng o kama moriri wa me ka teng. Jaanong re boetse kwa sekolong. Re ikatisetsa konsarata ya sekolo. Ke ka itumela thata fa o ka tla. Ke bina mmino wa setso mme nnake o lets a moropa.

Ke elets a e kete o ka tla mme wa re etela ka bonako.

Ntsalao

Dumi



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakagolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke mang yo o kwadileng lekwalo?

Lekwalo le ya kwa go mang?

Lekwalo le kwadilwe leng?

Lekwalo le ne le le ka ga eng? Kwala dilo di le pedi.

1.

2.

Dumi o ya go dira eng kwa konsarateng ya sekolo?

Mafoko a  
tlwaelo  
lebile  
biditse  
boditse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

|        |       |
|--------|-------|
| kgetla | tlaa  |
| batla  | letla |
| tla    | sotla |



|       |        |
|-------|--------|
| etela | etetse |
| ema   | emetse |
| sel a | setse  |

|      |      |
|------|------|
| leba | teba |
| seba | reba |
| oba  | aba  |

TEACHER: Sign

Date

37



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga sengwe sa dilo tse o di dirang fa o tshameka le bana ba bangwe. A o tshameka metshameko e e ka nnang kotsi? Bua ka ga dikgang tse o nang le tsona ka ga balelapa la gaeno le sekolo.



A re kwaleng

Kwalela ntsalao lekwalo. Bua gore o dira eng kwa sekolong mme o neye dikgang dingwe ka ga lelapa la gaeno.



Tlatsa atereze ya gago

---



---



---



---

Tlatsa letlhha la gompieno

---

yo o rategang

Ntsalao,

---



Tlatsa leina la gago.

Letlha:



Boithabiso

Thala kgotsa o kgomaretse setshwantsho sa balelapa la gaeno fa. Tlatsa maina a ditokololo tsa balelapa la gago.



Senepe sa balelapa la gaetsho



|                   |
|-------------------|
| Teacher:<br>Sign: |
| Date:             |

TEACHER: Sign

Date


39

# Go eta ga balelapa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mmaagwe Dumi o a lwala, ka jalo Bongi le mmaagwe ba tlaa mo etela. Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Bongi o itumetse thata gonne o ya go etela ntsalaagwe, Dumi. Ba paka diaparo tsa bona. Bongi o rekela Dumi mpho mme o dira karata ya go eleletsa mmaagwe gore a fole. Ba nna koo malatsi a le mabedi.

Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Ba tlaa tsamaya bosigo fa ngwedi o tlhapile. Tekesi e na le mabone a a lesedi thata.

Ka moso Dumi le Bongi ba tlaa tshameka le bana ba bangwe mo nokeng mme ba kgetla maungo go ja.



Letlha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntsha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakagolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Bongi o ya kwa kae?

Bongi o tsamaya le mang?

Ke go reng ba ya go etela Dumi?

Bongi o ya go dira eng kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ba ya go tsamaya jang?

Ba ya go tsamaya leng?

Mafoko a  
tlwaelo  
noka  
tsamaya  
tlotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



|        |           |       |         |          |            |
|--------|-----------|-------|---------|----------|------------|
| kgetla | itumetse  | lwala | tsamaya | boka     | eleletsa   |
| batla  | dirisitse | etela | baya    | tshameka | belesetsa  |
| khutla | didimetse | opela | laya    | baka     | opedisetsa |

TEACHER: Sign


Date

# Ke mo tseleng ya go etela ntsalake



A re direng

Dira karata ya go eleletsa motho yo o itseng a lwala gore a fole. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa gore a fole ka mo gare.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Ka moso. O diretswe ya ntlha.

**Pakatlang**



Ke ja dijo tsa me.

Ka moso ke tlaa ja dijo tsa me.



Ke ya kwa go Dumi.

Ka moso ke tlaa

Ke tshameka le Dumi.

Ka moso ke

Re tsamaya ka tekesi.

Ka moso re

Letlha:



A re kwaleng

Kwala polelo e mo go yona o buang gore ke eng se se go dirang gore o itumele, o nne o tlhontse, o tenege kgotsa o tshoge.

|  |  |
|--|--|
|  | Ke eng se se go dirang gore o itumele?     |
|  | Ke eng se se dirang gore o nne o tlhontse? |
|  | Ke eng se se dirang gore o tenege?         |
|  | Ke eng se se dirang gore o tshoge?         |



Boithabiso

Bolelela tsala ya gago gore a tsamaye jang go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Bua gore tsala ya gago e tshwanetse go fapogela kwa molemeng kgotsa kwa mojeng leng.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Kwa bofelong ra goroga



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Kwa bokhutlong tekesi ya goroga kwa ntlong ya gaabo Dumi. E ne e setse e le ura ya 8 bosigo. "Kwa bokhutlong re fano." ga bua Bongi, mme a retolola konopo ya lebati.

Bongi o ne a itumetse thata go bona ntsalae. "Heela Dumi." Bongi a goeletska.

"Tlaya o bone bana ba digwagwa mo nokeng." Dumi a goa.

"Nnyaya, nnyaya!" ga bua mmaagwe Dumi, "Tsweetswee lona ba babedi dulang lo je."

"Ke batla go palama mo ntlong e e mo setlhareng kwa phakeng." Bongi a goeletska.

"Nnyaya, lo ka se palame setlhare jaanong. Go thari. Lo tshwanetse go dula lo je," ga bitsa mmaagwe.



Letlha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntłha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Tekesi e gorogile ka nako mang kwa ntłong ya gaabo Dumi?


Ke eng se Dumi a neng a batla go se dira la ntłha?

A e ne e le kakanyo e ntłe go tshamekela kwa nokeng bosigong boo? Goreng?



A re kwaleng

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o e tlatse mo kholomong e.



| ee | ae | aa |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



Mafoko a  
tlwaelo  
sengwe  
itse  
beditse

|          |          |
|----------|----------|
| goeletsä | gaabo    |
| boeletsä | baakanya |
| boela    | mmaagwe  |

|           |         |
|-----------|---------|
| lefelo    | gae     |
| tsweetsee | ntsalae |
| beela     | kae     |

TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Etsisa Dumi le Bongi ba batla go ya go tshameka.  
Bontsha mmaagwe Tumi a re ba je pele ba ka ya go tshameka.

A re direng



Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a  
nepagetseng.



bongi le dumi ba tshameka ka lamatlhatso

ati o tlaa bo a le dingwaga di le thataro ka seetebosigo



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane.  
Dirisa mafoko a go go thusa.



Pakapheti

nnile

jеле

apeile

bakile

tshamekile

Ke nna kwa sekolong.

Maabane ke

Ke tshameka le tsala ya me.

Maabane ke

O apaya lee.

Maabane o

O baka kuku.

Maabane o

Re ja kwa sekolong.


Maabane re



Boithabiso

Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Dumi.

Ke mang yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi pele? Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka theile o ka tsamaya fela boloko (I) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Motha yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi la ntliha ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong, o tshwanetse go buisa lefoko leo. Bona gore o ka buisa mafoko a le makae ka nepo.





# Se re se dirileng mmogo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a felelang ka -ela le -a.

Ke ne ke itumetse kwa ntlong ya gaabo Dumi. Dumi o mphile mpho e ntle. O mphile bera ya go tshameka. E ne e le boleta e bile e tshwarega.

Morago ra tsamaya ka tekesi go boela qae. Fa re ntse re tsamaya ka tekesi pula ya simolola go na. Letsatsi le ne le sa bonale mme go le tsididi. Mme a mphutha ka kobo e e bothitho.

Re taboga mo puleng go tswa kwa tekesing go ya kwa ntlong. Morago ka lemoga gore bera ya me e timetse.

Ka gopola gore e ne e dutse jang mo tekesing, jaanong e ya gongwe kwa ke sa go itseng. Ka simolola go lela. Ke ne ke batla go boela kwa tekesing go ya go e batla.

Mme morago ra e fitlhela e phuthilwe ka kobo.

E babalesegile, e bile yona e se na mathata.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o tlhophe karabo e e nepagetseng. O diretswe ya tlha.



Bongi ke mong?

|   |                              |
|---|------------------------------|
| A | Bongi ke mosetsana           |
| B | Bongi ke mosimane            |
| C | Bongi ke bera ya go tshameka |



Mafoko a tlwaelo  
tsamaya kobo dutse

Kgang e e ka ga eng?

- A Bongi a tshameka le tsala ya gagwe.
- B Bongi a taboga mo puleng.
- C Bongi a timeditse bera ya go tshameka.

Maemo a bosa a ne a ntse jang mo kgannyeng e?

- A Go ne go le bolelo motshegare otlhe.
- B Go ne go le bolelo, morago go ne ga nna tsididi mme pula ya na.
- C Pula e nele motshegare otlhe.

Jaanong kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Bongi o ne a ikutlwajang fa a ne a nagana gore bera ya gagwe e timetse?

O itse jang?

O fitlhetsa bera ya gagwe kae?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



|        |        |         |           |         |
|--------|--------|---------|-----------|---------|
| bogela | gongwe | ophile  | tshwarisa | timetse |
| begela | sengwe | mphutha | tshwarega | dutse   |
| digela | bangwe | mphora  | tshwaela  | feditse |



TEACHER: Sign

Date



A re direng

Tsenya dinomore mo ditshwantshong go bontsha  
tatelano ya tsona e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Letlha:




A re kwaleng

Golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.  
Thala mela mo sebeding sengwe le sengwe.



Boithabiso

Supa pharologano.



|                   |
|-------------------|
| Teacher:<br>Sign: |
| Date:             |

TEACHER: Sign \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Bongi le Amo ba ne ba batla ausi wa gagwe Bongi, Tumi. Tumi o bogolo jwa dingwaga di le nne.

Tumi o ne a **tshameka** le ntšwa, Ben.

Morago Bongi le Amo ba lemoga gore lebati le bulegile. Tumi le Ben ba ne ba se yo.




Basetsana ba kgokologa le **mmila** ba batla e bile ba bitsa Tumi ba ntse ba tabogile.

Ba ne ba **boifa** gonne go ne go **fifala**.

Fa ba tla mo tsela e konegang mme ba bona Tumi le Ben ba dutse le lekgarebe le le rekisang dijo.

Tumi le Ben ba ne ba ja borotho.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe.  
Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.  
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke mang yo o neng a timetse?

Ke goreng Amo le Bongi ba ne ba boifa?

Ba ne ba boifa gonne

Ba bone Tumi leng?

Ba bone Tumi fa

Ba bone Tumi kwa kae?

Ba bone Tumi

Tumi o ne a dira eng fa ba mmona?

O ne a




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di  
itlhamseng mo bukeng ya gago.



|        |          |        |         |       |
|--------|----------|--------|---------|-------|
| boifa  | rekisang | lemoga | fifala  | dutse |
| mmoifa | konegang | taboga | foufala | tutse |
| loisa  | bogolang | senoga | leofala | butse |



A re kwaleng

Thalela lefoko le le dirang mo polelong nngwe le nngwe.  
Kwala madbane, gompieno kgotsa ka moso, go bontsha nako  
e tiro e tshwanetseng go diragala ka yona.

Mafoko a  
tlwaelo  
tshogile  
lebatि  
rekisa

Ba tlaa ya kwa sekolong.

Ka moso

O re apeetse dijo.

Re tlaajala merogo.

O bua mo mogaleng (founung).

TEACHER: Sign

Date

# Pabalesego ya ngwana



## A re kwalenq

Thala setshwantsho sa se Tumi a neng a se dira fa ba mmona.



## A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepaqetseng.



Dijo **di/se** budule.

## Metsi a/la gago a kae?

Dilo **tsa**/**sa** gago ke tse/se.

Ba/O tshameka kgwele ya dinao.

Ga twe ke motho yo o/ba ba siameng.

O/Ba lebetse bera ya gagwe.



## A re kwalenq

Nomora dipolelo tse go bontsha tatelano ya kgang.

1

# Ba bone Tumi.

1

Ba ne ba ile go batla Tumi.

1

Tumi o ne a timetse.

1

Amo le Bongi ba ne ba batla Tumi.



Letlha:



Tla re kwale

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

Tshameka

atisa

tsamaya

gatisa

naya

atlana

tshepisa

kanama

Anama

tsaya

Patlama

siana

-am

is


ay

ana



Boithabiso

Thusa Amo le Bongi  
go bona Tumi. Thala  
mola go bontsha tsela e  
ba tshwanetseng go e  
tsamaya.



Teacher:  
Sign:  
Date:



TEACHER: Sign

Date

55

# Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ga ntatemogolo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Eng:

Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ga  
ntatemogolo



Ntatemogolo:


30 Moranang 2015

Kae:

Pikiniki kwa phakeng ya Blue Gum River

Nako mang:

Bese e tlaa tloga ka ura ya 10 kwa  
Ntlolahalahaleng ya motse mme e  
tlaa go busa ka ura ya 5.



O tle ka eng?

- Tsweetswee tlaya ka sutu ya go thuma ya gago.
- Tsweetswee tlaya ka bolo ya go tshameka.
- Tsweetswee tlaya ka senotsididi sa gago.
- Tsweetswee tlaya ka nama ya go beswa.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotsa tse. Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke goreng go tlaa nna le pikiniki?

Pikiniki e tlaa nna kwa kae?

Bese e tlaa ba pega ka nako mang?

Ba tlaaja eng kwa pikiniking?

Ba tlaa tshameka eng?

Mafoko a  
tlwaelo  
ba  
eng  
tlaa  
goreng



Dira ka mafoko

Kgaoganya mafoko ano go ya ka dipalangwa tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go ikwalela dipolelo tsa gago mo bukeng ya thutiso.



TEACHER: Sign


Date

57



A re direng

Botsa ditsala di le nne dipotso tse. Tlatsa maina a bona mme o kwale dikarabo tsa bona ka fa tlase ga maina a bona.



|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Leina la gago ke mang?              |  |  |  |  |
| O nna kwa kae?                      |  |  |  |  |
| O tsetswe leng?                     |  |  |  |  |
| Tsala ya gago ya botlhokwa ke mang? |  |  |  |  |
| Motshameko o o o ratang ke ofe?     |  |  |  |  |
| Ke goreng o o rata?                 |  |  |  |  |



A re kwaleng

Sekteletsa mafoko a a mo pakapheting.

Dipaka



|     |      |        |          |            |
|-----|------|--------|----------|------------|
| ya  | ja   | jele   | tshameka | tshamekile |
| nwa | nole | palama | palame   | ile        |

Jaanong thala mola go golaganya mafoko a a mo pakajaanong kgotsa pakatlang, a a mo kholomong e e serolwana, le mafoko a a mo pakapheting a a mo kholomong e e pinki.


| Ka moso ke tlaa | Maabane ke |
|-----------------|------------|
| nwa             | ile        |
| palama          | tshamekile |
| ja              | palame     |
| tshameka        | jele       |
| ya              | nole       |

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka pakapheti, o simolola ka  
Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.



jеле

tshamekile

kgweeditse

Re tlaa ja nama.

Maabane.

Re tlaa kgweetsa bese.

Maabane.

Re tlaa tshameka kgwele ya dinao.

Maabane.



A re kwaleng

Nomora setlhophpha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha tatelano ya alefabeite e e nepagetseng. O filwe sekao.



|   |        |
|---|--------|
| I | seatla |
| 3 | fitlha |
| 2 | ntlo   |



Boithabiso

|  |        |
|--|--------|
|  | bolao  |
|  | bonnye |
|  | bosula |

|  |          |
|--|----------|
|  | setlhabi |
|  | pene     |
|  | kolobe   |

Kwala taletso ya go tla moletlong.

1. Bua gore e ya go nna letsatsi la botsalo la ga mang.
2. Bua gore moletlo o tlaa bo o le leng.
3. Bua gore moletlo o tlaa bo o le kwa kae.
4. Bua gore moletlo o tlaa simolola ka nako mang.

## Letsatsi la botsalo le le itumedisang

1. Leina:

2. Letlha:

3. Nako:

4. Lefelo:



Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date

59

# Lelapa le le tshelang sentle

Lebelela setshwantsho. O bona eng?

A re bueng



A re buiseng

## Letsatsi la tiro e ntsi



6:30 Tsogile



6:45 Tlhapile



7:00 Jele sefitlholo



7:15 Tlhapile meno



7:30 Ile sekolong



8:00 Dirile ka thata kwa sekolong



8

13:00 Tshamekile



14:00 Jele dijotshegaré



15:00 Noseditse tshingwana ya merogo



16:00 Dirile tiro ya fa gae



18:30 Jele dilalelo



19:45 Tlhapile meno



19:50 Kamile moriri wa me



20:00 Ile go robala

Letlha:



A re kwaleng

Buisa "Letsatsi la tiro e ntsi" mme o arabe dipotso tse.  
Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.  
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Jabu o tsogile ka nako mang?

O ne a ja sefitlholo sa gagwe nako e e kanakang?

O tlhapile meno a gagwe gakae?

Jabu o ile kwa sekolong jang?

O jele gakae?



Tiriso ya mafoko

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.



A re kwaleng

Tsenya mafoko a mo mabokosong a medumo e e nepagetseng.

modiri fapogile bolola pagolola lediri direla  
sedirwa goroga fitlhela golola fapoga sebela

| el | dir | olol | og |
|----|-----|------|----|
|    |     |      |    |
|    |     |      |    |
|    |     |      |    |

TEACHER: Sign

Date

# Go tshela sentle




A re direng


Thala manaka mo tshupanakong go supa gore ke nako mang.




Thabo o jele




Jabu o ile kwa sekolong



Jabu o dirile tirogae ya gagwe



Jabu o noseditse tshingwana




A re kwaleng

Kwala se o se dirileng gompieno.  
Gakologelwa go kwala dinako.

## Letsatsi la me la tiro



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




Letlha:



A re kwaleng

Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng e mme o refosane dibuka le tsala ya gago. Lebelela buka ya gago ka kwa morago, mme o tlaa fitlhela boto ya motshameko.



Mosupologo

Letlha

Ka Mosupologo ke tlaa

Labobedi

Letlha

Laboraro

Letlha

Labone

Letlha

Labotlhano

Letlha




Boithabiso

Lebelela buka ya gago ka fa morago  
go bona motshameko wa dinoga le dillere.

DITAELO

- Refosanang go latlhela letaese.
- Leba nomore e e mo letaeseng  
morago ga go le latlhela fa fatshe.
- Tsamaisetsa letshwao la gago kwa pele go ya ka palo ya diphatlha tse di mo letaeseng.
- Fa o ka wela kwa tlase ga llere o tlhatlogela kwa godimo ga llere.
- Fa o wela kwa godimo ga noga, o ya kwa tlase ga noga.
- Motho wa ntlha go goroga kwa 100 ke ena mofenyi.

Tshameka motshameko  
wa dinoga le dillere.




Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date

## 31 Kgang ya ga nkoko




**Ke goreng nkoko a bopa dinkgo tse dintle jaana.**

Bogologolotala fa ke ne ke sa ntse ke le monnye jaaka lona, ke ne ke nna le mme le rre mo polaseng. Re ne re na le dikgomo le dinku tse dintsi, mme re tshela kgakala le ditsala tsa rona. Go ne go se ope yo ke ka tshamekang le ena. Ke ne ke aga ke bogela mme a bopa dinkgo. O ne a tswaka mmopa o a neng a o epa mo mmung. O ne a bopa dinkgo ka diatla tsa gagwe, mme a di beye mo letsatsing gore di ome. Letsatsi lengwe a dira gore ke ipopele nkgo ya me. Ke ne ka bopa nkgo ka kelotlhoko mme ka e dikolosa gantsinyana. Ke ne ke itumetse thata go ipopela nkgo ya me.



Morago ke ne ka e baya mo letsatsing gore e ome. Mo go bona bosigo boo fa ke ntse ke robetse pula ya simolola go na. Fa ke tsoga ke fa ke sa bone nkgo ya me. E ne e fetogile seretse. Se ke neng ke kgon a go se bona fela e ne e le motlhala wa seretse o ya kwa tshingwaneng. Ke ne ka tshwanel a ke go bopa nkgo e nngwe. Ke ne ka ikatisa ka bo ka ikatisa. Ke ka moo ke neng ka ithuta go bopa dinkgo tse dintle ka teng.



A re kwaleng

Buisa kgang ka ga dinkgo tsa ga nkoko mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakagolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Ke mang yo o neng a bua kgang e?

Ke phoso efe e a neng a e dira?



Go diragetse eng ka nkgo?

Mafoko a  
tlwaelo  
nka  
kgale  
khona



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o a tlatse mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di tlhametseng mo bukeng ya gago.



# Kgang ka ga balelapa



A re direng

Etsisa kgang ya nkgo.



A re kwaleng

Nomora dipolelo tse di fa tlase go ya ka tatelano e di diragetseng ka yona mo setoring. O diretswe ya ntlha.

|   |  |
|---|--|
|   | Pula e ne ya simolola go na.                                     |
|   | O ne a tlhontse.   |
|   | O bopile nkgo e ntshwa.  |
|   | Nkgo e ne ya fetoga seretse se sehibidu.                         |
|   | O ne a tlogela nkgo gore e ome mo letsatsing.                    |
| I | Nkoko o bopile nkgo ya gagwe ya ntlha fa a ne a le mosetsanyana. |



A re kwaleng

Rulaganya go kwala kgang ya gago. Bolelela tsala ya gago gore o ya go kwala ka ga eng mme o rulaganye kgang ya gago go ya ka matseno, mmele le bokhutlo.



Matseno

Simolola ka go re e ne e le leng.



Mmele

Bua gore go diragetseng eng.

Tsweletso ya mmele,

Go diragetseng eng gape?

Ipaakanyetso ya go ikwalela kgang



Boithabiso




Bokhutlo

Kgang e fedile jang?


Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.

## SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



### KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Thala setshwantsho fa.



8

1

KGATO 4. Suga ma meling melelo ga go tshwengeng ya buka


KGATO 1. Mena mo meling wa morago KGATO 1. Mena mo meling wa morago

5

4

Tswelela ka kgangng ya gago fa.

Kwala mmele wa kgangng ya gago fa le mo tsebeny ya 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.


Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7


3

9

Tswelela ka kgang hi a gago fa.



Kwala gorre go diragadla eng kwa bokhutlongjwa kgang hi a gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

## Thitokgang 3: Go tsamayatsamaya

### 33 Mafelo a a ka etelwang 70

Go buisa & tlhaloganya: Buisa pampitshana go bona tshedimosetso.

Difoniki: ph, tl, th, kh, kg

### 34 Re tshwanetse go ya kae? 72

Thala setshwantsho mo sekipeng mme o se amanye le lefelo mo mmepe wa Aforikaborwa. Puo Kwala pudula ya puo o dirisa diphegelwanatlhanodi ka puokaedi. Go bua: botsolotsa ditsala di le 10 ka ga mafelo a ba ka ratang go a etela. Tlatsa dikarabo mo tafoleng.

Tlhagiso pono: Thala tshate ka go khalara boloko nako nngwe le nngwe ba ba re "ee".

### 35 Thabatafole 74

Go buisa & tlhaloganya: Buisa athikele ya lekwalodikgang. Tsepama mo setlhogong, letlha le ditshwantsho.

Difoniki: ny, p, tlh, ng

Difoniki: Mafofo a a dumang

### 36 Go kwala lokwalodikgang 76

Puo: Sekela makopanyi. Sekela madiri a a mo pakaphething.

Bapisa mafofo a pakaphethi le a pakajaanong.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething mme o simolole ka Maabane.

Go bua: Bua ka ga lekwalodikgang. Bua ka dikgang tsa gago ka ga legae le ka sekolo.

Polanelo go kwala athikele ya lekwalodikgang.

Go kwala: Kwala athikele ya lekwalodikgang.

### 37 Lebelela ditlhapi tsotlhhe 78

Go buisa & tlhaloganya: Buisa phosetara mme o arabe dipotso tse di ikaeing ka yona.

Difoniki: f, b, ng, ole, tsh

### 38 Akhwariamo 80

Go bua: Tlotla ka ga phosetara ya akhwariamo

Puo: Sekela matthalosi

Go kwala: Itthalose o dirisa matthalosi

Go kwala: Dira phosetara go tlhalosa ntšwa ee timetseng. Neelana ka tlhaloso ya ntšwa gore batho ba kgone go e supa. Tlatsa matthalosi.

### 39 Pilanesberg 82

Go bua: Lebelela ditshwantsho mme o fopholetse dikgang tse mmegidikgang a di neelang.

Go buisa & tlhaloganya: Buisa Pegelo ya Dikgang mme o arabe dipotso tse di ikaeileng ka yona.

Difoniki: kg, tlh, tshw, lw, ou

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

### 40 Re tswa Pilanesberg re ya gae 84

Go bua: Itire mmegadikgang wa TV mme o bolele dikgang.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething.

Morago o di kwale ka pakatlang.

Fetolela dipudula go puokaeding o dirisa puokaeding o dirisa diphegelwanatlhanodi.

Dirisa dibonwa: Leba ditshwantsho tsa ditlou di nwa metsi. Tlhalosetsa tsala se o se boneng.

### 41 Serapa sa Ditlou sa Addo 86

Go buisa & tlhaloganya: (tsenyo ya bukanatsatsi)

Difoniki: tsw, u, i, ntl

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

### 42 Go gongwe ka ga Serapa sa Ditlou sa Addo 88

Go bua: diragatsa kgang.

Puo: Bapisa dikarolo tsa dipolelo go bopa dipolelopate ka "fa – morago".

Go kwala: Kwala se o tileng go se dira mo bekeng eno mo bukanatsatsing. (Pakatlang)

Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya tsala ya gago.

### 43 Gold Reef City 90

Go buisa & tlhaloganya: Buisa posokarata mme o arabe dipotso.

Difoniki Batla mme o sekele mafofo a medumo eno mo posokarateng tsh, tsh, nts, oe

Puo: Tsenya ng kgotsa ana kgotsa nyana gore di bape le setshwantsho se se nepagetseng.

## Kotara 2: Dibeke 1–4

### 44 Boithabiso kwa Gold Reef City 92

Puo: golaganya dipolelo o dirisa magokanyi – jalo, gonne le le fa.

Puo: Tlhophia le go sekela lethalosi go dira gore polelo e kgathise.



Go kwala: Tlhalosa motho kgotsa lefelo le o le ratang o dirisa matthalosi.

Go kwala: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Tlhalosa loeto ka bese.

### 45 Mo tseleng ya go boela gae 94

Go buisa & tlhaloganya: kanelo

Puo: Dirisa mafofo a a tlhalosang

Difoniki: en, kh, otl, tsh, no

### 46 Ka ga loeto Iwa rona 96

Go bua: bua le tsala ya gago ka ga mefuta e le mebedi ya dipalangwa Feleletsa dipolelo a go bapisa dikarolo di le pedi.

Go kwala: Thala setshwantsho o be o kwale tlhaloso.

Itumele: Bapisa ditshwantsho tseno go phologolo e e nepagetseng.

### 47 Tlaya re kwale kgang 98

Go bua: Dirisa dikaedipono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng

Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)

Thutiso ya tekatlhaloganyo

Sypa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng

Difoniki: Iwa, ao, tse, ama, nts

Puo: Sekela ditumatshwana tse di nepagetseng.

### 48 Re kwala ka ga se re se boneng 100

Go kwala: Polanla kgang e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo.

Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re buiseng

**Kapabophirima**

Etela Thabatafole. Tihatlogela kwa godimo ga thaba ka koloi ya kheibole. Itirele pikiniki mo godimo ga thaba.

Lebelela maruarura, didolofini le ditlhapi kwa akhwariamong.

**KwaZulu Natal**

Fa o tla kwa uShaka Marine o ka kgona go bona didolofini di tshameka kgwele ya dinao le diphenkwini di bina. Bona disili di tshegetsa dibolo ka dinko tsa tsona. Fa o le segatlhamelamasisi, o ka nna wa thuma le maruarua.

**Mpumalanga**

Nna nakonyana kwa Serapeng sa Bosetshaba sa Kruger. Setlhano se Segolo (the Big Five) se nna mo Serapeng se. Bona ditau, dinkwe, ditlou, ditshukudu le dinare mme o je dijotshegare tsa gago tsa pikiniki mo lefelong le le babalesegileng kgakala le diphologolo tse di tlhaga.

**Gauteng**

Ithabise kwa Gold Reef City. Tsena mo moepong wa gauta mme o palame sepomporomai sa leotwana. Bona Soccer City.

**Limpopo**

Etela sekgwaa sa pula. O tlaa bona dimela tse dikgolo le ditlhare tse dileele go gaisa.

O se ka wa lebala go tla ka sutu ya pula le mokgele wa gago.

**Foreisetata**

Etela Serapa sa Sandfontein. O tlaa bona ditshukudu, dinare, dithutlwa le dinoko.

Gape o ka nna wa thuma mo letamong le legolo.

**Bokonebophirima**

Tlaya kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesburg. Palama tlou. Lebelela dithutlwa, dipitse tse ditlodi le ditau. Tsaya ditshwantsho tsa diphologolo.

**Kapabokone**

Tlaya kwa Kimberley, mme o bone mosima o mogolo go gaisa mo lefatsheng.

O ka ja dijotshegare tsa gago kwa lefelong la pikiniki gaufi le Mosimamogolo.

**Kapabolhaba**

Serapa sa Ditlou sa Addo se na le ditlou tse dintsi. Leka go di bona tsotlhe. Kwa lebopong le le gaufi o ka nna wa bona le ruarua le le legolo le lesweu tota!



Letha:



## Pakatlang



A re kwaleng

Buisa papetlana mme morago o arabe dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.

Ke leeto lefe le o ka le ratang thata? Goreng?

Batho ba tlaa bona eng kwa Kapabophirima?

Ba tlaa

Ba tlaa bona eng kwa Kwazulu Natala?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

|           |        |         |          |         |
|-----------|--------|---------|----------|---------|
| phologolo | ditlou | thutlwā | kheibole | dikgolo |
| phiri     | tlaya  | thuma   | khutlo   | kgonā   |
| pholo     | tla    | thaba   | khutlisa | kgora   |



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a nang le modumo f.



Feela

fisa

ntsho

folaga

mafura

senepe

segwagwa

fola

fula

telele

founu

boteng

TEACHER: Sign

Date

# Re tshwanetse go ya kae?



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o ratang go ya teng.  
O batla go bona eng kwa teng.



A re direng

Thala setshwantsho mo sekipeng go  
bontsha se o tlaa se bonang. Tshwaya  
porofense e o tlaa yang kwa go yona  
mo mmepeng.



A re kwaleng

Tsenya diphegelwana mo dipolelong tse. Bolelela tsala ya gago gore  
ke dilo di le kae mo lenaneong lengwe le lengwe.

O ka bona ditau  ditlou  dinare le dithutlwa.

**Phegelwana**

O ka ja nama  merogo  senkgwe le bebetsididi.

O ka bona didolofini  diphenkwini  maruarua le leruarua le legolo le lesweu.



Ke batla go ya kwa  
godimo ga thaba.

Jabu a re "

Dirisa ditsejwana go bontsha gore bana ba  
ba reng.

A re kwaleng



"

.

# Letlha:



Ke batla go bona  
Setlhano se Segolo.

## Amo a re “

Ati a re “

Ga ke batle  
go bona mosimamogolo.



A ke ka ya kwa  
godimo ga thaba ka  
koloi ya kheibole?

# Lebo are “



Boithabiso

Botsa ditsala di le 10 gore di ka rata go ya kwa kae. Botsa, "A o ka rata go ya kwa Thabatafole? A o ka rata go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo?" Tshasa boloko nako nngwe le nngwe fa ba re, "Ee". Simolola kwa tlase ga lenaneo. Lenaneo la gago le tla lebeqa jaana:

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |
| Thabataflo                              |  |  |  |  |  |  |
| Sarapa sa Diphologolo<br>sa Sandofinein |  |  |  |  |  |  |
| GolD Ref City                           |  |  |  |  |  |  |
| uShaka Marine                           |  |  |  |  |  |  |
| Sarapa sa Boesethaba<br>sa Kruger       |  |  |  |  |  |  |
| Mosimamogolo                            |  |  |  |  |  |  |
| Sekgwya sa Pula                         |  |  |  |  |  |  |
| Sarapa sa Diphologolo<br>sa Pillanberg  |  |  |  |  |  |  |
| Serapa sa Dipholo sa<br>Addo            |  |  |  |  |  |  |



Teacher:  
Sign:  
  
Date:

Thabatafole

Serapa sa  
iphologolo sa  
Sandfontein

Gold Reef City

uShaka Marine

Serapa sa  
Bosethaba sa  
Kruger

Mosimamoko

Sekawa et al.

Serapa sa  
diphologolo sa  
Pilanesberga

Serapa sa ditlou

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Lebelela athikele ya lokwalodikgang mme o bue gore o bona eng?



A re buiseng

Buisa se bana ba se kwadileng.

## Dikgankgolo

tsa

sekolo



**Sekolo se ya godimo le tlase**

16 Seetebosigo 2015

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa Thabatafole. Go ne go le tsididi mo godimo ga thaba ka jalo re ne ra apara dibaki le dihutshe. Monna wa mosiami o ne a re thusa go tsenya setulo sa maotwana sa ga Lebo mo koloing ya kheibole. O ne a sa kgone go palama ditepisi. Fa re tlhatlogela kwa godimo ga thaba re ne ra bona dipela tse dinnye. Di ne di lebega jaaka dipeba tse di nonneng. Koloi ya kheibole e tsere metsotsso e le metlhano go tlhatlogela kwa godimo ga thaba. Mowa o ne o le tsididi. Fa re goroga kwa godimo re ne ra tsaya



ditshwantsho. Thaba e ne e le sephara mo godimo. E tshwana le tafole.

Fa re ntse re le kwa godimo ga thaba Ati a wa mme a thinyega lengole. O ne a sa gobala thata.

Fa re sena go boela kwa tlase, re ne ra ya kwa Akhwariamong ya Mawatlemabedi (Two Oceans Aquarium). Re ne ra bona ditlhapi, maruarua le dikhudu tsa lewatle.

Letha:



A re kwaleng

Jaanong araba dipotse tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.



Go ba tsere sebaka se se kanakang go ya kwa setlhoeng sa thaba?

Ke goreng ba ne ba apere dijase le dihutshe tse di bothitho?

Gonne

Ke goreng e bidiwa Thabatafole?

Gonne

Go diragetse eng ka ga Ati?

A o akanya gore setlhogo sa athikele se siame? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



|          |          |          |         |
|----------|----------|----------|---------|
| thinyega | dipela   | ditlhapi | lengole |
| nyema    | ditepisi | tlhapa   | ngatana |
| nyorwa   | palama   | tlhontse | ngoka   |



A re kwaleng

Ke mafoko afe mo lenaneong a a sa dumeng jaaka mafoko a a mo lebokosong la ntliha?



|         |          |        |            |        |        |
|---------|----------|--------|------------|--------|--------|
| pitse   | setlhabi | pitsa  | tlhatlhoba | bitsa  | hema   |
| ngatana | leitlho  | batana | ngamola    | ngala  | letana |
| nyera   | legong   | nyora  | nyelela    | nyema  | nyenya |
| mokoro  | mokwatla | mokima | korotla    | kolota | sekoro |

TEACHER: Sign

Date

# Go kwala lokwalodikgang



A re kwaleng

Thalela mafoko a a nyenyefaditsweng mo dipolelong tse. Re go file sekao.

Bana ba bone ditawana mo thabeng.

Ba ne ba tshameka ka matlapana.

Monna o ne a tsenya setulonyana sa gagwe  
mo koloing ya kheibole.

Ke ne ke na le penenyana mo kgetsanang ya me.

Mafoko a a re bolelang  
bonnye jwa maina go le gantsi  
a gokelewa setlhongwa – ana  
kgotsa – nyana. Fa ditlhongwa  
tse di gokelewa mo maineng re  
bu ka nyenyefatso.



A re kwaleng

Sekeltsa mafoko otlhe a a mo pakapheting.

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le mafoko a pakapheti.

taboga

tsamaya

kwala

ikhutsa

bina

opela

bua

tshameka

bogela

leletsa

leleditse

binile

tabogile

tshamekile

ikhuditse

opetse

tsamaile

bogetse

buile

kwadile

Jaanong kwala dipolelo tse, o simolola ka maabane.

Ke a tshameka.

Maabane ke

Ke a tsamaya.

Maabane ke

Ke a bua.

Maabane ke

Ba bogela thelebišene.

Maabane ba

Letha:



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga lokwalodikgang lwa tlelase lo lo mo tsebeng e e fetileng. Bua ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae go fitlha kwa sekolong. Bua ka ga dikgang tse o tlaa di bayang mo lokwalodikgannyne lwa gago.



Kwala dikakanyo dingwe.

A re kwaleng



Go diragetse eng?

Se diragetse leng?

Se diragetse kwa kae?

Ke goreng se ne se kgatlhisa?



Boithabiso

Kwala kgang ya gago mo phatlheng e e fa tlase. Thala setshwantsho ka ga kgang ya gago.

Leina la lokwalodikgang

Letlha



Setlhogo sa kgang


Kwala dikgang tsa gago fa.

Thala setshwantsho fa.



TEACHER: Sign



Date



### Etela akhwariamo



Tlaya go bona legae le legolo la ditlhapi. Re na le diketekete tsa ditlhapi mo lefelong le le lengwe. Bona dioketopase, tlhapi ya naledi, dikhudu tsa lewatle le maruarua. Tshega le disili le didolofini. Tlaya ka nako ya dijotshegare mme o bogele leruarua le ja.



Go bulwa ka ura ya borobongwe  
Go tswalwa ka ura ya botlhano

Bagodi ke RIO  
Bana ba sekolo ga ba duele.  
Ba ka eta mahala.



Letha:



A re kwaleng

Jaanong araba dipotsa tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.



Ke eng se o ka se bonang mo akhwariamong?

Akhwariamo e bula ka nako mang?

E tswalelwaa ka nako mang?

Bagodi ba duela bokae go tsena?

Bana ba duela bokae go tsena mo akhwariamong?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

|              |          |        |
|--------------|----------|--------|
| tshega       | dolofini | bana   |
| dijotshegare | founu    | batla  |
| tshela       | lefelo   | bogela |

Mafoko a  
tlwaelo

fitlhetse  
bontsi  
tshwara

|              |                |
|--------------|----------------|
| mong         | taf <u>ole</u> |
| le <u>ng</u> | mmabole        |
| mang         | fo <u>le</u>   |



TEACHER: Sign

Date



A re bueng


Bua le tsala ya gago ka ga phousetara e e mo tsebeng ya masomeasupa robedi.  
Phousetara e e re bolelala eng?

Ke mang yo o akanyang gore a ka kgatlhegela go buisa phousetara? Bana kgotsa bagodi? Goreng?  
O bone diphousetara dife tse dingwe? Ke tshedimosetso efe e nngwe e re ka e fitlhelang mo  
diphousetareng?



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a tlhalosang mo polelong nngwe le nngwe.  
O diretswe ya ntlha.



Matlhaodi


Tlhapi e **nnye** e tshabile.

Leruarua le legolo la meno a a bogale le ne la re šeba.

Tlhapi e e tsikinyegang e fetile.

Dolofini e e relelang e tloletse kwa ntle ga metsi.

Disili tse di bosilo di tshegeditse dibolo mo dinkong tsa  
tsona tse dileele.



Jaanong kwala tlhaloso ya gago. Bua gore o lebegajang. A o moleele  
kgotsa o mokhutshwane? A o mogolo kgotsa o monnye?

A re kwaleng



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



Letha:



Boithabiso

Ntšwa e e latlhegile. Bua le tsala ya gago ka ga gore ntšwa e e lebega jang.  
Dira phousetara e e tlhalosang ntšwa gore batho ba tle ba kgone go e batla.  
Bua gore e ntse jang, e ikutlwajang le gore e dira medumo e e ntseng jang.  
Naya leina la ntšwa. Bua gore ba bitse leina lefe fa ba bona ntšwa.

## NTŠWA E E LATLHEGILENG

E ntse jang.

E ikutlwajang.

Leina la yona.

Fa o ka bona ntšwa e, tsweetswee leletsa  
(Tlatsa leina la gago)

Nomore ya mogala wa me ke.

Fa o ka bona ntšwa ya me, o ka e tlisa kwa atereseng e.  
(Tlatsa aterese ya gago)



TEACHER: Sign \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_




A re bueng

Lebelela setshwantsho sa mogasi wa dikgang mme o bue ka ga dikgang tse o akanyang gore o tlaa di bega.



A re buiseng

Tse ke dikgang tse di tswang kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg. DIKGANG Labobedi 16 Seetebosigo.



Maabane setlhophha sa bana ba sekolo se ne sa goroga kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg ba palame bese. Ba ne ba tlile go bona ditlou le ditshukudu le diphologolo tse dingwe tse di **tlhaga**. Bana ba bone ditlou di **Iwa** ka **dinaka** tsa tsona.

Fa Jimi Matso a ntse a **bogetse** ditlou di nwa, a bona segwagwa se sennyse se se botala jwa tlhaga. A leka go se **tshwara** mme a relela a bo a ngapega mo letsogong.

Morutabana a mo tseela kwa tleiniking. Jimi a fitlhela segwagwa se sennyse se se botala jwa tlhaga mo kgwatlheng ya gagwe.

Letha:



A re kwaleng

Buisa lokwalodikgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.



Bana ba ne ba ile kwa Serapeng sa Pilanesberg ka letlhah lefe?

Tlhalosa tatelano ya ditiragalo tse go fitlhah Jim a ya kwa bookelong.

La ntlhah o



Morago a

La bofelo a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



|          |              |          |        |         |
|----------|--------------|----------|--------|---------|
| tlhaga   | tshwara      | lwa      | ditlou | dikgang |
| tlhaba   | setshwantsho | lwala    | founa  | kgona   |
| tlhatswa | tshwenya     | bolwetse | souta  | kgopa   |



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhah a a mo pakapheting. Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

|           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| fitlhets  | lekile   | reletse | bone     |
| lebeletse | gorogile | bogetse | tsere    |
| tsaya     | fitlhela | goroga  | bogela   |
| leka      | relela   | bona    | lebelela |


TEACHER: Sign

Date



A re direng .....

Itirele dikgang ka ga se se diragetseng  
maabane. Dirajaaka e kete ke wena  
mmegadikgang wa thelebišene, mme o begele  
mongwe le mongwe dikgang.



A re kwaleng

Fetolela dipolelo mo pakapheting.  
Morago o di fetolele mo pakatlang.

Dipaka

Ke ya kwa sekolong.

Maabane ke ile

Ka moso ke tlaa

O tsaya melemo ya gagwe.

Maabane

Ka moso

Re bogela thelebišene.

Maabane

Ka moso



A re kwaleng

Dirisa ditsejwana go bontsha gore ba reng.



Ke itumetse.

Amo o rile "



Letha:

## Puosebui



Re ya kwa beseng

Ati o rile "

"



Ba gorogile thari  
mo sekolong.

"

Jabu o rile "




O tsala ya me ya  
botlhokwa.

Bongi o rile "

"

"



Boithabiso

Lebelela setshwantsho se sa tlou e nwa metsi.  
Tlhalosetsa tsala ya gago gore o bona eng.



### Tlou e nwa metsi jang?

La ntsha e gogela metsi mo selopong sa yona.

Morago e tsenya selopo sa yona mo molomong wa yona.

La bofelo e pompela metsi mo molomong wa yona.



|                   |
|-------------------|
| Teacher:<br>Sign: |
| Date:             |

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati ka ga loeto lwa go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Dumela Bukatsatsi

14 Motsheganong 2015

Gompieno e ne e le letsatsi le le kgethegileng mo go nna.  
E ne e le letsatsi la borobongwe la botsalo jwa me mme  
morutabana wa me o ne a re isa kwa Serapeng sa Ditlou sa  
Addo! Ke ne ke itumetse le ditsala tsa me, Jabu le Amo.

Re bone ditlou tse dintsi. Gape go ne go na le tlwana. E ne  
e le ntlenyana. Fa re ema gore re je, ka rola dithhako tsa me  
gonne ke ne ke šwa. Kgabo e e bosilo ya tla mme ya utswa  
setlhako se sengwe sa me. Ke ne ka boela gae ka setlhako se  
le sengwe. Ke ne ke itumetse fa ke goroga kwa gae gonne ke  
ne ka kgoni go ja kuku ya me ya letsatsi la botsalo.

Ati



Letha:



A re kwaleng

Buisa bukatsatsi. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Ati o ne a latlhelogelwa ke eng kwa serapeng?

O latlhelogetswe ke

Se mo latlhelogetse jang? Ke mang yo o se tsereng?

Go diragetse eng ka ga lenaka la tlou?

Mongwe o utswitse

Ke goreng Ati a ne a itumeletse go goroga kwa gae?

O ne a itumeletse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

|          |      |        |           |
|----------|------|--------|-----------|
| utswitse | kuku | bosilo | ntlenyana |
| utswa    | buka | lesilo | ntlole    |
| butswa   | tuku | setilo | montle    |



Mafo  
ko a  
tlwaelo  
rola  
manaka  
ya



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafo  
ko a a mo pakapheting le a a mo  
pakajaanong.

|       |           |          |          |       |       |       |      |
|-------|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|------|
| tlile | lebeletse | utswitse | jele     | tsere | eme   | ile   | bone |
| ja    | tsaya     | bona     | lebelela | ema   | tlaya | utswa | ya   |



# Go gongwe ka ga Serapa sa Ditlou sa Addo



A re direng

Etsisa gore Ati o diragaletswe ke eng kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo. Letla mongwe wa ditsala tsa gago gore a itire kgabo.



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.

Fa o tlogela ditlhako tsa gago kwa nokeng

Fa o dira tirogae ya gago

Fa o robala ka pele

Fa o tshameka ka molelo

o tlaa šwa.

o tlaa tsena kwa sekolong ka nako.

kgabo e tlaa di utswa.

morutabana o tlaa go itumelela.



A re kwaleng

Kwala se o tlaa bong o se dira beke e. Fetola dibuka le tsala ya gago go bona gore a go na le malatsi a mo go ona le dirang dilo tse di tshwanang.



## BUKA TsATsI

|             |        |
|-------------|--------|
| Leina la me | Kgwedi |
|-------------|--------|

|        |          |                      |
|--------|----------|----------------------|
| Letlha | Letsatsi | Se ke tlaa se dirang |
|--------|----------|----------------------|

Letha:



Tshola bukatsatsi sebaka sa malatsi a le mane. Kwala ka ga maemo a bosa le dikgang tse dingwe. Simolola go kwala ka ga dintlha tsa gompieno. Kwala ka ga tsa ka moso le tsa letsatsi le le latelang go fitlha o fetsa bukatsatsi ya gago.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang


Letlha





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



Dumi

16 Seetebosigo 2015

Ke akantse gore o ka rata go amogela posekarata e. Ke ntse ke e tshotse fa re sale re boa go tswa kwa Gold Reef City kwa Johannesburg.

Re kgweleeditse kwa Johannesburg o o tletseng mosi le mebila e ne e tlhanasela e bile go le mesimana mo ditseleng. Re ne ra bona Soccer City. Ke setediamo se segolo thata. Se kgona go tshola batho ba ka nna 90 000 ka jalo bontsi jwa batho ba kgona go bogela kgwele ya dinao le rakebii kwa teng.

Kwa Gold Reef City re ne ra tsena mo moepong o o lefifi thata o o boteng. Go ne go le lefifi mo ke neng ka tshwanela go dirisa totshe go bona. Morago ga moo re ne ra palama sepomporomai sa leotwana. Ke ne ka goeletsa gonne se ne dikologa ka bonako thata.

O ka re o ka tla le rona letsatsi lengwe.

Ntsalao



Dumi Makhanya

Stand 12 Steve Biko Rd

Soweto

South Africa

3219



Letha:



A re kwaleng

Buisa posekarata. Araba dipotso tse.

Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo**  
mme o e khutlise ka **khutlo**.

Bongi o kwalela mang?

Bongi o ne a ya kwa kae?

Ke dilo dife tse pedi tse Bongi a di boneng?

Go ne go ntse jang mo moepong?

Bongi o kwadile posekarata leng?

A o ne a itumetse? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala  
dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| akantse | goeletsa | totšhe   | tshotse |
| ntse    | boeletsa | tšhomí   | tshuba  |
| dintsi  | poeletso | tshotlha | tshega  |



A re kwaleng

Tsenya ts kgotsa olo kgotsa ana kgotsa tlh mo mafokong a gore a  
golagane le setshwantsho se se nepagetseng.



goele \_ \_ a

\_ \_ ela

sek \_ \_

nok \_ \_

le \_ \_ aka

# Boithabiso kwa Gold Reef City



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botalajwa tlhaga go bopa polelo.



Ke ne ka goeletsa gonne

Go ne go le lefifi thata ka jalo

Pula e ne e na mme

re ne ra dirisa totšhe.

go ne go se tsididi.

sepomporomai sa leotwana se  
ne se le lebelo thata.



A re kwaleng

Buisa posekarata mme morago o feleletse dipolelo tse.  
Dirisa mafoko a go go thusa.

segolo

segolo  
thata

sentle  
thata

lefifi

boteng

Soccer City ke lebala la metshameko se \_\_\_\_\_.

Re ne ra palama sepomporomai sa leotwana se \_\_\_\_\_.

Morago re ne ra tsena mo moepong o o \_\_\_\_\_.



A re kwaleng

Tlhophha mme o sekeletse lefoko le le pinki kgotsa le le botalajwa legodimo go natefisa polelo. Mafoko a a dirisitswe go tlhalosa batho kgotsa dilo.



Morutabana yo o molemo/bosula o buile le mosetsana yo o tshwenyang/botlhale.

Koloi e kgolo/nnye e ne e tsamaya mo mmileng o o didimetseng/tlhanaselang.

Monna yo mosesane/o nonneng o tebisitse kolobe e nnye/kgolo.

Mosetsana yo montle/maswe o tsene mo ntlong e e maswe/phepa.

Tshingwana e ntle/maswe e tletse dimela tse di suleng/tshelang.

Letha:



A re kwaleng


Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang  
motho kgotsa selo.

Handwriting practice lines for the sentence: Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang motho kgotsa selo.



Boithabiso

Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o  
se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Handwriting practice lines for the sentence: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Handwriting practice lines for the sentence: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Mo tseleng ya go boela gae



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

A re buiseng





**Rotlh re ne ra boela kwa gae.**

Setlhophpha sa ga Jabu se ne sa boa ka terena. E ne e le terena e telele. Terena e ne e tsamaya ka **iketlo** mo tsela e kobegang teng, mme fa e kgokologa mo dithabeng e tsamaya ka **bonako**. Terena e ne ya re robatsa rotlh.



Setlhophpha sa ga Ati se boile ka bese e e serolwana. Tsela e ne e tletse mesimanyana mme bese e tsamaya e tshikinyega. Nako nngwe e ne e **tshikinyega** thata, mme nako nngwe e ne e tshikinyega go le gonye. Rotlh re ne re **tshogile** fa re fologa.

Setlhophpha sa ga Bongi se ile gae ka Gauterena. Mme Zita o ne a kgweetsa terena. E ne e le terena e **khutshwane** e tshethla. E ne e tsamaya ka bonako go **gaisa** terena e nngwe. Bongi o ne a re o ne a itumetse thata mo terena e bile e kete o tsamaiwa ke dilo mo dimpeng.



Bangwe ba rona ba boetse kwa sekolong ka kariki ya **ditonki**. Kariki e ne e le bohibidu bo bo phatsimang. E ne e le bonya mme e lela **ditshipi** fa e tsamaya. Re ne re itumeletse go bona malomo a mantle le ditlhare tse ditala fa kariki e ntse e tsamaya ka **iketlo** e ya gae.

Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse.

| Sepalangwa | Se ne se lebega<br>jang?    | Se ne se tsamaya<br>jang? | Bana ba ne ba<br>ikutlwajang? |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|            | Sekhutshwane le<br>tshetlha | Lebelo thata              | Itumetse                      |
|            |                             |                           |                               |
|            |                             |                           |                               |
|            |                             |                           |                               |



Tiriso ya mafoko

Tlhaola mafoko a go ya ka matorokisi a a nepagetseng. morago o dirise mafoko  
a 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukeng ya gago ya dithutiso.




senotlolo senola bokurukuru borametlo khukhu  
tshenekegi minola borukhu sekjurumelo noga tshematshema  
otlolola noka sennanne tshikeletsa





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka  
ga mekgwa e mebedi e ya  
dipalangwa. Di dira eng se se  
tshwanang? Di farologana jang?



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a  
nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.



Terena e telele

e ne e tshikinyega mo tseleng e e  
mesimanyana.Terena ya Gauteng e  
khutshwane e tshetlha

e ne e lela ditshipi fa e tsamaya.

Kariki ya ditonki e khibidu

e ne e taboga ka lebelo le le kwa godimo.

Bese e e serolwana

e ne e tsamaya ka iketlo mo ditseleng tse  
di sekamang.

A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo kgotsa sa mokgwa mongwe wa  
dipalangwa. Kwala dipolelo di le 2 go e tlhalosa kana go o tlhalosa.

---

---

---

---

---



Boithabiso

Dilo tse ke tsa eng? Bua gore di tshwana le eng, mme morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



|                |
|----------------|
| nkwe           |
| tlou           |
| tau            |
| thutlwa        |
| tshukudu       |
| pitse e tilodi |
| dolofini       |
| oketophase     |
| tlhapi         |
| pela           |
| phenkwini      |
| sili           |




Teacher:  
Sign:  
Date:

# Tlaya re kwale kgang



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



## Matseno

Ke ne ka ema kwa nokeng mme ka bogela ditlou di nwa metsi.

Ditlou tse pedi di ne di **lwa** ka dilopo.




## Mmele

Ka bonako ke ne ka bona segwagwa se sennye sa botalajwa tlhaga. Ke ne ka swetsa go koba segwagwa.

Fa ke ntse ke **tebisitse segwagwa** ka relela mme ka wela mo **mosimeng**.


Ke ne ka ngapega mo letsogong mme la simolola go tswa madi.



## Bokhutlo

Morutabana o ne a tshwanela go ntseela kwa ngakeng.

Ngaka e ne ya **roka** lengapo la me mme a ntlhaba ka **lemao**.



Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlse ka khutlo.




Jimi o ne a dira eng mo matsenong a kgang?



Jimi o ne a ikgobatsa jang?

Ngaka e ne ya dira Jimi eng?



O akanya gore Jimi o ne a ikutlwa jang kwa ngakeng?

Setlhogo se sentle sa kgang e ke sefe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

|       |       |             |      |         |
|-------|-------|-------------|------|---------|
| Iwa   | lemao | tebisitse   | gama | ntse    |
| balwa | mokao | khutlisitse | nama | ntseela |
| salwa | bolao | meditse     | kama | ntsosa  |



A re kwaleng

Sekeletsa se re se jang.

nama

nama



Sekeletsa se e leng mmala.

tala

tlala



Sekeletsa se re sa kgoneng go se ja.

poti

photi

# Re kwala ka ga se re se boneng



Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa gago ka ga dikgang dingwe go tswa kwa gaeno. Bua ka ga kgang e o ka e kwalang.



O ya go kwala ka ga eng mo matsenong?  
O ya go kwala ka ga eng mo mmeleng?  
O ya go khutlisa kgang ya gago jang?



## A re kwaleno

Mgtseno

# Mmele

Bokhutlo



## A re kwalenq

Simolola go kwala kgang ya gago fa. E buise, o e baakanye, mme o e kwale mo bukeng ya gago.




Boithabiso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonke ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya qago mme e nne le matseno, mmele le bokhutlo.



Sephuthelo sa kwa morago



## KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Thala setshwantsho fa.

Sephuthelo



8

1

5

4

Tswela ka kgang ya gago fa le mo tsebeny ya gago fa.



Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebeny ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala goré go diragadla eng kwa bokhutlongjwa kgang ya  
gago fa le mo tsebeny ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



**Thitokgang 4: Tikologo ya rona****Kgweditharo 2: Dibeke 5 – 8****49 Tau le peba 104**

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)  
 Go kwala: Tekatlhaloganyo ya dipotso tsa ikgethelo  
 Go bua: Kgaola diphapete tsa menwana mme o bolele kgang ya tau le legotlo.

**50 Tau e kgolo le peba e nnye 106**

Puo: Fetolela dipudula tsa puo go nna puokaedi  
 Difoniki: nya, a, etsa, ng, ana.  
 Puo: Malatodi  
 Puo: Matshwao a puo  
 Go kwala: Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo.

**51 Mmutla le Khudu 108**

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)  
 Puo: kwala dipolelo go bontsha bokao jo jo farologaneng jwa ditumatshwana.

**52 Lotso Iwa Diphologolo 110**

Go bua: Bua ka dithamalakwane tse di neetsweng  
 Go kwala: Kwala dipolelo go bontsha se se diragetseng kwa tshimologong, mo mmeleng le kwa bokhutlong mo kgannyeng e ka ga mmutla le khudu.  
 Puo: Kwala dipharologanyo ka botlalo  
 Tirwana ya o itumela (motshameko ka boto)

**53 Letsatsi le phefo 112**

Go buisa & tlhaloganya: (Kanelo)  
 Difoniki: opo, oka, tsa, ua, aya

**54 Kgaisano e kgolo 114**

Go bua: Diragatsa terama ka kgang ya ga letsatsi le phefo. Go ne go tla diragalang fa kgang e ne e tsenyeletsa phefo le pula.  
 Puo: Sekela madiri.

Go kwala: Kwala polelo ka ga dingwe le dingwe tsa ditshwantsho. (pakatsweledi)  
 Tlhalosa ditshwantsho tse di bontshang dikgato tsa ngwedi.  
 Thala ngwedi ka Mosupologo mongwe le mongwe mo kgwedding eno mme o tlhalose gore e mo kqatong efe.

**55 Bongi o palama baesekele 116**

Go buisa & tlhaloganya: (kanelo)  
 Difoniki: ome, ng, ntle, etsa

**56 Leeto la ga Ati la baesekele 118**

Go bua: Itirele terama ka ga kgang.  
 Puo: Bapisa matlhalosi le maina.  
 Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething o simolole ka Maabane.  
 Puo: Tsena tlogelo (') bontsha tlhagisa beng.  
 Tlhagisopono: Buisa se Bongi le Ann ba se buileng mme morago o tsenye nomoro e e nepagetseng mo lifelong lengwe le lengwe mo mmepeng. (Kaetso le tlhagiso ka kerafo)

**57 Bongi o phefafatsa tikologo 120**

Go buisa & tlhaloganya: (kanelo le phosetara)  
 Difoniki: Swe, elo, ph, th  
 Puo: Matlhalosi

**58 Letsema la go phefafatsa 122**

Go bua: Tlotla gore o ka phefafatsa sekolo sag agojang.  
 Go kwala: Kwala temana e e ka ga sekolo sag ago.  
 Puo: Tlatsa matlhalosi a a seyong. Tsena tlogelo ("") "lefoko ya me" morago ga leina go bontsha beng.  
 Go kwala: Dira phosetara o laletsa bana go tla go thusa go phefafatsa sekolo.

**59 Go kodumela mo lewatleng 124**

Go buisa & tlhaloganya : (kanelo)

**60 Ka fa tlase ga lewatle 126**

Go bua: Tsaya karolo mo kgannyeng.  
 Dirang ka mafoko: ate, ntle, oga, ng  
 Go kwala: Feleletska kgang ...  
 Go bua: Kaela mo mafokong a a neetsweng mme o bolelele tsala ya gago gore goreng selwana sengwe le sengwe se le botlhokwa.

**61 Lefatshe la ditshoswane 128**

Go buisa & tlhaloganya: (sekwalwa sa tshedimosetso)  
 Foniki: Kgaoganya mafoko go ya ka dinoko.  
 Difoniki: I e e didimetseng.

**62 Tse dingwe gape ka ga ditshoswane 130**

Tlhalosa setshwantsho  
 Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething di simolole ka Maabane  
 Dirang ka mafoko: Sekela ditumatshwana.  
 Puo: Tlatsa a or aa  
 Itumele: Thala ditshwantsho ho bontsha maikutlo, boitumelo, khutsafalo, utlwile botlhoko le makalo.

**63 Ka ga go buisa 132**

Go buisa: Bua ka ga tlhamane  
 Dirang ka mafoko: Kgaoganya mafoko go ya ka medumo.

**64 A re kwaleng kgang 134**

Go bua: Bua ka ga badiragatsi mo kgannyeng. Bua gore ke eng se o se ratileng go feta mo kgannyeng.  
 Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

**Thanodi ya me 137**




A re bueng

Nkokoagwe Amo o tlota naane ya gagwe e a e ratang. Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o akanya eng ka ga naane e.



A re buiseng



### Tau e kgolo le peba e nnye

Letsatsi lengwe peba e nnye e ne ya tsosa tau mo borokong. Tau e ne ya rora mme ya re, "Ke tsositswe ke peba e nnye. Ke tla fitlhola ka yona."

Tau ya thaisa mogatla wa peba ka leroo la yona le legolo. "Nyaa tlhe, Rre Tau," ga tsunya peba. Tsweetsee, o se ka wa nja. Ke pebanyana fela.

"O bua nnete", ga rora tau. "O monnye thata go ka tlatsa mpanyana ya me."

"Ke a leboga, Rre Tau," ga tsunya peba. "Ke tla go thusa ka lengwe la malatsi."

"Ha ha ha!" ga rora tau e kgolo. "Pebanyana e nnye e e tshwanang le wena jaana e ka thusa tau e e maatla jaaka nnajang? Ke kgosi ya diphologolo tsotlh. Ke ka kgoni go ithusa ka bona."

Ya re letsatsi lengwe tau e ntse e tsamayatsamaya, ya wela mo seraing sa motsomi. "Thusa!" ya goeletsa. "Ga ke kgone go tswa mo seraing."

Pebanya e nnye ya utlwa tau. Ya tabogela kwa seraing mme ya re, "Ke tla go thusa!"

"O monnye thata go ka nthusa," Tau ya rora.

Pebanya e nnye ya simolola go nathoganya serai manathwana.

Ka bonako tau ya tswa mo seraing. Ya nyenya mme ya re, "O ka tswa o le peba e nnye mme o thuso e kgolo thata."



Letlha:



A re kwaleng

Buisa naane mme o tlhophe  
karabo e e nepagetseng.

Naane e bontsha eng?

- |   |   |
|---|---|
| A | Go bonolo go tsietsa tau.                     |
| B | Ga go tlhokege gore o nne mogolo go ka thusa. |


Ke goreng tau e ne e goeletsat?

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | E ne e batla gore mongwe a e thuse. |
| B | E ne e batla gore peba e tsamaye.   |

Tau e ne ya akanya eng fa e bona peba?


- |   |  |
|---|--|
| A | E ne ya akanya gore peba ga e itse gore e ka e thusa jang. |
| B | E ne ya akanya gore peba e nnye thata go ka e thusa.       |

Jaanong kwala karabo ya gago ya potso e:  
Re ka ithuta eng go tswa mo naaneng e?



Boithabiso

Sega mempopo e, e beye  
mo menwaneng ya gago  
mme o e dirise go tlota  
naane ya ga Tau le Peba.



O tlala fitlhela tse di segilweng kwa  
morago ga buka.

TEACHER: Sign

Date

# Tau e kgolo le peba e nnye



A re kwaleng

Kwala se tau le peba di se buileng. Dirisa ditsejwana.



Tsweetswee, o se  
ka wa nja, rre Tau.  
Ke tlao go thusa ka  
lengwe la malatsi.

Peba e rile,



Tau ya re,



O pebanyana e nnye  
thata. O ka se ka  
wa nthusa.



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko mme o reetse ka moo mafoko a khutlang ka -ana, -etsa le -ing.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo  
bukeng ya gago.

|        |         |                     |                     |                       |
|--------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| tsunya | tsamaya | boe <sup>etsa</sup> | sera <sup>ing</sup> | pebany <sup>ana</sup> |
| nyenya | tsaya   | goe <sup>etsa</sup> | gaising             | mpany <sup>ana</sup>  |



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo kholomong e e kwa godimo le malatodi a  
ona a a mo kholomong e e kwa tlase.



|            |       |        |          |          |
|------------|-------|--------|----------|----------|
| nona       | kgolo | telele | itumetse | maswe    |
| khutshwane | ota   | montle | nnye     | tlhontse |

Letlha:



A re kwaleng

Kwala malatodi a polelo nngwe le nngwe.

E ne e le letsatsi le le mogote mme tau e nnye ya bona peba e kgolo.

Tau e potlana e ne e le bokoa mme peba e kgolokgolo e ne e le maatla.

Tau e ne e le botlhoho mme peba e ne e le boima.

Motsomi yo o siameng o ne a bay a serai sa go tshwara tau e e bosula.



Boithabiso

Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo. Mo sefatlheng sa karata kwala molaetsa o mokhutshwane. Ka mo gare ga karata, bua ka moo motho yo a go thusitseng a teng.



Teacher:  
Sign:  
Date:




A re bueng

A nkokoago o go tlotlela dinaane? Jaanong re ya go buisa naane e nkokoagwe Jabu a ratang go e tlotla. Lebelela ditshwantsho tsotlhhe mme o bue gore o akanya naane e bua ka ga eng.



A re buiseng





### Mmutla le Khudu


Ga twe bogologolo Mmutla le Khudu ba ne ba nna mo sekgweng se se tala. Khudu e khunou e ne e tsamaya ka iketlo thata mme mmutla ona o ne o aga o e tshega. Letsatsi lengwe Mmutla wa raya Khudu wa re, "Tlaya re bone gore ke mang yo o lebelo go gaisa." Khudu ya dumela mme Mmutla wa tshegela kwa godimo. Diphologolo tsotlhhe tsa tla go bogela lebelo.

Mmutla wa taboga ka lebelo mme ka bonako ke fa o setse o le kwa pele ga khudu. Wa lebelela kwa morago mme o sa kgone go bona khudu gonne e ne e le kwa morago thata.

"Khudu e bonya thata," ga akanya mmutla. "E tlaa tsaya nako e telele go tla fa. Ke ya go ikhutsa mme fa ke bona khudu a tla, ke tlaa taboga ka lebelo gore ke fenyelobelo." Mmutla wa kanama mme wa tshwarwa ke boroko.

Fa o ntse o robetse wa utlwa diphologolo tse dingwe di goeleditse ka boitumelo. O ne wa akanya gore o a lora. Mme ya re fa o tsoga wa lemoga gore khudu o gaufi le mola wa phenyo.





Mmutla wa taboga ka lebelo le le gaisang mme wa se ka wa kgon a go tshwara khudu. Khudu a bo a setse a fentse lebelo.

Buisa naane mme o arabe dipotso. Lefoko la ntliha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

A re kwaleng




Ke mang yo o fentseng lebelo? Goreng?

Ke mang yo o neng a tla go bogela lebelo?

Mmutla o ne wa ikhutsa kae?

Naya naane e setlhogo se se monate.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko. A duma ka go tshwana mme a farologana ka bokao. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhame tseng mo bukeng ya gago.

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| mmutla | bona | bekere | lela |
| rutla  | kona | sekere | bela |



Mafoko a  
tlwaelo  
gantsi  
tshega  
khunou  
leng





A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga dithamalakwane tse, mme o thale mola go golaganya thamalakwane le phologolo.



Ke kgonas go tsamaya ka bonya. Ke rwala ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang. Ke mang?



Ke kgonas go loma le rora. Mme gape ke monate thata. Ke mang?



Ke kgonas go opela monate. Ke kgonas go fofela kwa gae. Ke mang?



Ke kgonas go taboga ka bonako le go tlolela kwa godimo. Okgonas go ka mpalam. Ke mang?



A re kwaleng

Kwala polelo ya botlhokwa e le nngwe ka ga se se diragetseng mo matsenong, mmeleng le bokhutlong jwa naane ya Mmutla le Khudu.



Mo matsenong

Mo mmeleng

Mo bokhutlong



A re kwaleng

Kwala mafoko a ka botlalo

|                |            |
|----------------|------------|
| kgebolo        | ga ke bolo |
| 'kgomo tsele   |            |
| 'pitsa tsotlhé |            |
| 'poo tsa gagwe |            |

Phokotsa

|          |  |
|----------|--|
| kgitse   |  |
| 'ina     |  |
| Bá'eno   |  |
| Wa'etsho |  |

Letlha:

## Dipotsa



Boithabiso

Gaisana le tsala ya gago. Dikolosa ledi. Fa e le tlhogo tsamaya dikgato tse pedi go ya kwa pele, mme fa e le mogatla boela morago ka kgato e le nngwe. Buisa se se kwadilweng mo bolokong e o wetseng mo go yona, mme o dire se e se buang.

SIMOLOLA



Opela pina.



Bua lefoko le le simololang ka E.



Tshegetsa buka ka tlhogo ya gago.



Bua lefoko le le dumang jaaka O.

k  
n  
m  
c  
j  
i  
A  
h  
d  
f  
e  
b

Ntsha leleme la gago.

Bua letsatsi le le tlhang morago ga Labone.

Bua lefoko le le dumang jaaka itse.



Bua letlha la kajeno.



Buisa lefoko le: tshwanetse.

Naya lelatodi la: lela.

Bua letsatsi le le tlhang morago ga Mosupologo.



Bua lefoko le le nang le B.


Tshegetsa phensele ka monwana wa gago.

Bua lefoko le le nang le K.

Bofolola setlhako sa gago.



Bua lefoko le le nang le medumo e 3.



Bua lefoko le le nang le medumo e 4.

Bua gore o batla go nna eng fa o gola.



Bua lefoko le le dumang jaaka laya.

Supa kwa morago ga tlelase.

Peletela leina la gago go ya kwa morago.



Teacher:  
Sign:  
Date:

FETSA

TEACHER: Sign

Date

111




A re bueng

E ke naane e e ratiwang ke nkokoagwe Bongi. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e e le ka ga eng.



A re buiseng



### Letsatsi le phefo


Ga twe phefo e kile ya foka ka maatla go kgabaganya toropo. Ditlhare di ne tsa sekama mme matlhhabaphefo a tshetsherebana. Phefo e ne e le makgakga tota. Ya re, "Ke maatla go gaisa le ditlhare. Gape ke maatla go gaisa le Letsatsi tota!"

Letsatsi la tswa kwa morago ga maru mme la re, "Nnyaya, nnyaya, Phefo. Ke maatla go go gaisa."

"Tlaya re bone gore ke mang yo o maatla go gaisa," ga bua Phefo. "Ke tlaa simolola," a bua. "Bona gore ke maatla jang. Ke tlaa dira gore monna yole a apole jase ya gagwe."

Phefo e ne e budubutsa le go udubatsa fa e ntse e foka ka maatla go fitlhelala ditlhare di sekama. Monna a kopela jase ya gagwe thata mme a re, "Ke gatsetse ruri."

Letsatsi la tswa ka fa morago ga maru mme la itshegela fela. Dilo tsotlhe tsa thutafala. "Ija," ga bua monna. "Go bothithwana jaanong." Letsatsi la phatsima Le go feta. "A metlholo!" ga bua monna.



Letlha:

"Ke a šwa, e re ke apole jase e ya me."

Letsatsi la nyenya gape mme la re, "Ke nna mofenyi!"



Mafoko a  
tlwaelo  
yole  
ema  
gagwe  
nyenya



Are kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntliha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Go diragetse eng fa phefo e ne e foka?

Go diragetse eng fa letsatsi le ne le phatsima?

Ke mang yo a ka fenyang fa pula e ka tsenela kgaisano? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahametseng mo bukeng ya gago.



|          |      |          |     |       |
|----------|------|----------|-----|-------|
| toropo   | foka | udubatsa | rua | laya  |
| sekoropo | boka | botса    | bua | tsaya |
| topo     | loka | sutса    | kua | baya  |


TEACHER: Sign

Date



## A re direng

Wena le ditsala tsa gago, etsisang letsatsi, ngwedi, phefo le pula go bontsha gore ke mang yo o maatla go gaisa. Gakologelwang go nna le mongwe yo o apereng jase.



## A re kwaleng


Sekeletsa madiri. Madiri ke mafoko a a bontshang tiragalo.

|            |          |          |          |         |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| taboga     | thuma    | akanya   | ethimola | tleloko |
| leino      | kgweetsa | kwala    | buisa    | tsaya   |
| raga       | kgwele   | tshameka | robala   | tlhaga  |
| motshameko | phatsima | pula     | tsamaile | tsamaya |



## A re kwaleng

Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



1.

2.

3.


4.

Letlha:



Boithabiso

Buisa ka ga ngwedi le letsatsi, mme o tlottlele tsala ya gago gore o bona eng.



### Letsatsi le Ngwedi

Ngwedi o o tsamaya o farologana fa o dikologa lefatshe. Ngwedi o fetoga jaana gonse fa o ntse o tsamaya letsatsi le bonesa dikarolo tse di farologaneng tsa ngwedi. Re dirisa maina a go tlhalosa mokgwa o ngwedi o lebegang ka ona ka dinako tse di farologaneng.

| ngwedi o tlhapile | ngwedi o seripa | ngwedi o lengete | ngwedi o fifetse |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   |                 |                  |                  |
|                   |                 |                  |                  |
|                   |                 |                  |                  |



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

O bona mofuta ofe wa ngwedi mo bosigong jwa gompieno?

Lebelela ngwedi mo Mesupologong e le mene mo kgwedding e. Thala popego ya ona nako nngwe le nngwe.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



TEACHER: Sign

Date

115



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?

A re buiseng





### Baesekel e ntšhwa

Aubuti wa gagwe Bongi o filwe mpho ya baesekele ka letsatsi la botsalo jwa gagwe jwa bolesome. E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo galalelang jo bo phatsimang. Bongi o ne a eletsa e kete e ka bo e le ya gagwe.


Lamatlhatso mongwe Bongi a kopa Thabo go mo adima baesekele. O ne a batla go ya go palama dibaesekel le Amo. Thabo a mo kopa gore a e tlhokomele.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo dikhing, ka fa tlase ga ditlhare tse dileele, ba tshela dinoka mme ba kgabaganya borogo jwa dikota. Lenaga le ne le le lentle e bile le talafetse.

Morago ga go kgabaganya borogo ba bona matlakala a mantsi le mabotlololo a a thubegileng. Ka bonako ga nna bokete le bokete thata gore Bongi a gate baesekele. A lebelela kwa tlase mme a lemoga gore thaere e e kwa morago e pantšhitse.



Letlha:



Go ne go le mabotlolo a mantsi le  
digalase tse di thubegileng fa fatshe.  
Bongi wa batho a rwalela baesekele kwa  
gae mme a kopa Thabo gore a mo thuse  
go baakanya thaere.



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.  
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Bongi o ne a palame baesekele ya ga mang?

Ke eng se se pantshisitseng thaere?

O ne a isa baesekele kwa gae jang?

O akanya eng ka ga batho ba ba latlhelang matlakala gongwe le gongwe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di  
itlhamseng mo bukeng ya gago.

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| lesome | phatsimang | lentle | eletsa |
| masome | galalelang | bontle | betsa  |
| malome | dikhing    | sentle | metsa  |

Mafoko a  
tlwaelo  
eletsa  
kgabaganya  
tlase  
godimo



TEACHER: Sign

Date



## A re direng

Etsisa Bongi a adima baesekele mo go Thabo. Bongi le Amo ba palame dibaesekele. Bontsha ka moo Bongi a rwalang baesekele go ya go bolelala Thabo gore leotwana le le kwa morago le pantšitse. Bontsha gore Thabo o rileng fa a bona baesekele ya gagwe.




## A re kwaleng

Re thaletse leina (kgotsa lefoko le le bitsang) mo polelong nngwe le nngwe fa tlase. Jaanong sekeletsa letlhaoedi le le tlhaolang leina.

## Maina le matthalosi

Maina ke mafoko a a  
bitsang dilo kgotsa batho.  
Matthalodi a re bolelala  
gore batho le dilo ba  
ntse jang.



E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo.

galalelang jo bo phatsimang.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo ditlhhatshaneng.

O ne a kgweetsa ka fa tlase ga ditlhare tse dileele.

O ne a kgabaganya borogo jwa dikota.

O ne a lemoga gore thaere e pantšitse.



## A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

palame

lebeletse

tsamaile

bone

tsere

O palama baesekele ya gagwe.

Maabane o

Ke bona digalase tse di thubegileng.

Maabane ke

O tsaya baesekele ya gagwe.

Maabane o

O lebelela thaere e e pantšitseng.


Maabane o

Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa diphatlhha ka mafoko a a latelang go bontsha  
gore dilo tse ke tsa bomang: ya ga, wa ga, sa ga.




|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Baesekele __ Thabo | Buka __ Jimi        | Mme <b>wa ga</b> Amo |
| Ntšwa __ Boni      | Apole __ Morutabana | Pene __ Amo          |
| Mogatla __ Tau     | Setlhako __ Ati     | Koloi __ rre         |



Buisa seo Jimi  
le Amo ba se  
buileng fa ba ne  
ba feta mafelo a a  
farologaneng a a  
mo mmepeng. Kwala nomore ya lefelo  
le lengwe le le lengwe mo mmepeng.  
O diretswe ya ntlha.

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Etla re eme re reke senotsididi.                         |
| 2 | Bona gore dilo tsotlhhe di dintle e bile di ditala jang. |
| 3 | Tselo e e sekama e bo e fapoga thata.                    |
| 4 | Sis! Bona matlakala le digalase tse di thubegileng.      |
| 5 | Leborogo le le se ka la wela fa fatshe.                  |
| 6 | Ke tshwanetse go kgweetsa sentle.                        |



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Bongi o phepfatsa tikologo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



A re bueng

Lebelo phousetara e e  
dirilweng ke Bongi le Amo.

## Letsema la go phepfatsa

Bongi le Amo ba boleletse  
morutabana wa bona ka ga  
matlakala a a kwa nokeng.  
Morutabana wa bona o rile ba  
laletse bana ba bangwe go ba  
thusa go phepfatsa phaka. Ba ne  
ba baya phousetara kwa sekolong.  
Bana ba le 24 ba ne ba tla go ba  
thusa go phepfatsa. Ba ne ba  
sel a mabotlolo a a thubegileng,  
dithini le dipampiri tsotlh.

Bana ba rata go tshela le go tshameka mo  
mafelong a a phepa.  
Ga re rate diphaka tse di maswe.  
Thusa go phepfatsa fa thoko ga noka.  
A rotlh re tshole diphaka tsa rona di le phepa.

**Tsenela letsema la go phepfatsa.**

Mongwe le mongwe o tlaa fiwa botlol ya matute le borothopate.  
Leng? Ka Lamathatso 21 Mopitlw 2013 ka 10:00.  
Kwa kae? Phaka ya Mabopane.

Bese e tlaa le busetsa kwa gae ka ura ya bobedi.

Letlha:



### Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse  
o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



|         |         |            |       |
|---------|---------|------------|-------|
| maswe   | lefelo  | phepa      | thusa |
| leswe   | lefeelo | diphaka    | thoko |
| leswela | bofelo  | phepafatsa | botho |



### A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Ke mang yo o thusitseng Bongi go dira phousetara?

Basetsana ba ba 2 ba ne ba swetsa go dira eng?

A o akanya gore e ne e le kakanyo e ntle gore ba sele matlakala? Goreng?

Go phepafatsa go simolotse nako mang?



### A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le tlhalosang bana. Ya ntsha o setse o e diretswe.

## Matlhaodi



Mosetsana **yo monnye** o sela dithini.



Mosimane yo mogolo o thusa go phepafatsa phaka.

Mosetsana yo montle o batla go thusa.

Mosimane yo o kgatlhang o re bolelela motlae.

Basimane ba ba makgakga ba batla go fitlha kgamelo ya matlakala.

TEACHER: Sign

Date

# Letsema la go phepafatsa



A re bueng

Tlelase ya gago e ka dira eng go phepafatsa sekolo? Bua gore ke dikarolo dife tsa sekolo tse di leng maswe. Bua gore o ka rulaganya jang letsema la go phepafatsa sekolo sa gago.



A re kwaleng



Kwala temana ka ga sekolo sa gago. Bua gore ke dikarolo dife tse di batlang go phepafadiwa.



A re kwaleng



Tlatsa ka matlhaodi a a tlogetsweng. Dirisa mafoko a go go thusa.

phatsima

bogale

setala

Bongi o fetile mo sekgweng se \_\_\_\_\_.

Letsatsi le ne le \_\_\_\_\_.

O thutse letlapa le le \_\_\_\_\_.

Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa dipolelo tse ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo  
tse ke tsa batho ba ba fetang bongwe: a, tsa, ya.

|                       |                      |                            |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| dibuka _ basetsana    | dibuka _ boausi      | dikopano _ barutabana      |
| dintšwa _ basimane    | dikoloi _ barutabana | diaparo tsa sekolo _ baoki |
| megatla _ diphologolo | ditshamekisi _ me    | mabotlolo _ masea          |



Boithabiso

Lebelela phousetara ya ga Bongi. Jaanong dira  
phousetara e mo go yona o laletsang bana go tla go  
thusa go phepafatsa sekolo.



|                   |
|-------------------|
| Teacher:<br>Sign: |
| Date:             |

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Ntatemogoloagwe Ati o rata go tlota kgang ya ka moo dolifini e kileng ya boloka botshelo jwa gagwe ka teng. Lebelela ditshwantsho tsotlhе mme o bue gore o akanya kgang e e le ka ga eng.



A re buiseng



### Dolofini e namola motho

Fa re ne re le bannyе ntatemogolo wa gagwe Ati le tsala ya gagwe Thabo ba ne ba tlwaetse go kodumela mo lewatleng le le boteng. Go ne go na le sekepe se segologolo ka fa tlase ga lewatle. Go ne go na le dijiwelari tse dintle tsa gauta le selefera mo sekepeng. Fa ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle o ne a apere seaparo se se kgethegileng sa go thuma se se bidiwang – “satu e e metsi” – go sireletsa mmele wa gagwe. Gape o ne a dirisa tanka ya mowa gore a tle a kgone go hema ka fa tlase ga metsi.


Letsatsi lengwe ntatemogoloagwe Ati o ne a batla go ya kwa tlase kwa sekepeng, mme Thabo a re, “Nnyaya, a re se ka ra kodumela gompieno. Go tla pula ya matlakadibe.”


“Mme ke bone keetane e kima ya gauta. Ke batla go ya go e tsaya. Re ya go bona madi a mantsi ka yona.” Ga bua Ntatemogoloagwe Ati.

“Pula ya matlakadibe e ya go na mo metsotsong e le 15. Ga go a babalesegan.” Ga bua Thabo.

Mme ya re Thabo a ntse a mo emetse mo mokorong, ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle.

Ntatemogoloagwe Ati a bona keetane mme a palelwa ke go e bofolola. A goga a bo a epa ka menwana ya gagwe, mme ya bofologa. Ka nako eo tanka ya mowa ya ga ntatemogoloagwe Ati e ne setse e tlaa fela. A tla a tshwere keetane ya gauta, mme Thabo a bo a setse a ile. Pula ya matlakadibe ya simolola go na.





Ntatemogoloagwe Ati a tshwara keetane ka maatla a ntse a leka go thuma mme makhubu a bo a le magolo thata. O ne a tshogile gore o ya go betwa ke metsi. Keetane ya gauta ya bo e le bokete mme matsogo a gagwe a lapa. A latlhela keetane fa fatshe.

"Thusang, tsweetswee mongwe nthuse!" a goeletsa, mme go ne go se ope yo o utlwang. Morago a utlw modumo o o monate thata. E ne e le modumo wa difini

tsa dolofini. Dolofini ya thumela kwa go Ntatemogoloagwe Ati, mme a itshwarelela ka difini tsa dolofini. Dolofini ya tsaya

Ntatemogoloagwe Ati mme ya mmusetsa kwa lebopong.

E rile Ntatemogoloagwe Ati jaanong a bolokesegile, dolofini ya tsamaya.

"Ke a go leboga gobo o bolokile botshelo jwa me," Ntatemogoloagwe Ati a goa ka boitumelo.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?



Mafoko a  
tlwaelo  
leboga  
modumo  
kodumela

Ke goreng Ntatemogoloagwe Ati a ne a batla go kodumela ka fa tlase ga lewatle?

Ke goreng Thabo a ne a sa batle go emela Ntatemogoloagwe Ati?

Ntatemogoloagwe Ati o boetse kwa lebopong jang?



## Are direng

Etsisa kgang ya ga Ntatemogoloagwe Ati le Dolofini. Ke mang yo o tlaa nnang Ntatemogoloagwe Ati? Ke mang yo o tlaa nnang Thabo? Ke mang yo o tlaa nnang dolofini e e bolokang botshelo jwa ga Ntatemogoloagwe Ati?



## Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



|        |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| dintle | le <b>boga</b> | mang           | mon <b>ate</b> |
| sentle | <b>boga</b>    | nnang          | nt <b>ate</b>  |
| bontle | goga           | gore <b>ng</b> | g <b>ate</b>   |



## Are kwaleng

Ipone o le Ntatemogoloagwe Ati. Kwala ka ga se se go diragaletseng. Re go simoletse kgang.



Thabo o mpoleletse gore ke se ka ka kodumela mme ke ne ke batla go tsaya keetane ya gauta. Ke itsile gore pula ya matlakadibe e ya go na mme ka kodumela. Fa ke tlhatloga ka keetane ya gauta ...

Jaanong ipone o le dolofini. Kwala ka ga se o se boneng le ka ga se o se dirileng. Re go simolotse kgang ya dolofini.

Ke ne ke thumela kwa tlase kwa mafikeng gonne ke bone gore pula ya matlakadibe e etla. Ka bonako ka bona monna ka keetane ya gauta. O ne a goeletsa gore a thusiwe.

Letha:



Boithabiso

Bua le tsala ya gago ka ga dilo tse di farologaneng tse  
bakodumedi ba di tlhokang fa ba le ka fa tlase ga metsi.  
Bua gore ke goreng ba tlhoka dilo tsotlhe tse.

Sefene

Mmaseke

Tanka ya mowa

Lebanta la boima

Sutu ya metsi

Difini kana mafafa

Sefene se  
**dirisediwa**  
go hema

**Mmaseke** o go thusa  
go bona ka fa tlase ga  
metsi

**Tanka ya mowa** go go fa  
mowa fa o le ka fa tlase  
ga metsi

**Lebanta la boima** go go  
dira bokete gore o nne  
ka fa tlase ga metsi

**Sutu ya metsi** go tshola  
mmele o le bothitho

**Difini** go thusa go thuma  
kana mafafa



Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date



A re bueng


Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

### Tse dingwe ka ditshoswane

A o setse o kile wa gata tshoswane? A o ntse o itse gore ditshoswane di tshela mmogo mo dintlhageng? A o ntse o itse gore ditshoswane di kgaoganya tlhogwana ya tsie. Fa o sala morago tselana ya ditshoswane o tlaa bona dijo mo sekhutlong se sengwe. Kwa sekhutlong se sengwe o tlaa bona sentlhaga.



### Sala morago tselana ya ditshoswane

Fa tshoswane e bona dijo e dira tselana gore tse dingwe di e sale morago. Tsotlhhe di sala tselana e le nngwe go ya kwa dijong. Ditshoswane di rata dijo tse di nang le sukiri jaaka jeme kgotsa sukiri. Gape di ja masalela a dijo a re a tlogelang kwa gae. O tlaa di bona di kgobokanelo dijo.

### Lekeletsa


Bay a pampiri e na le dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane. Ema gore ditshoswane dingwe di bone dijo tse. O tlaa bona ditshoswane di ntse di oketsegia di sala morago tselana yona eo. Sutisa dijo. A ditshoswane di di sala morago?

### Go diragala eng fa o sutisa dijo?

Morago ga go sutisa dijo ditshoswane di sa ntse di sala morago tselana ya bogologolo. Go tsaya sebakanyana pele di ka dira tselana e nngwe.

### Goreng?

Fa tshoswane e bona dijo, e tlogela lonko lo lo kgethegileng go supetsa tselana ya go ya kwa dijong. Ditshoswane tse dingwe go tswa kwa sentlhageng di nkgelela lonko lo mme di lo sale morago.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa tshedimosetso e e ka ga  
ditshoswane mme o arabe dipotso.

Kgang e e ka ga eng?

- |   |  |
|---|--|
| A | E naya tshedimosetso ka ga ditselana tsa ditshoswane.    |
| B | E re bolelela ka moo re ka fedisang ditshoswane ka teng. |
| C | E re bolelela gore re ka bona ditshoswane kwa kae.       |



Goreng o tshwanetse go baya dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane?

- |   |                                    |   |                                   |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A | Gore ditshoswane di etsaetsege.    | C | Gore ditshoswane di dire tselana. |
| B | Go thibela tselana ya ditshoswane. | D | Go bolaya ditshoswane.            |

Fa tshoswane e bone dijo, e bolelela tse dingwe jang gore di bone dijo?

- |   |                                       |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|
| A | Di a bogela mme di e sale morago.     | C | Di nkgelela dijo mo pampiring.                                |
| B | Di a taboga go fitlhela di bona dijo. | D | Di nkgelela lonko lo lo tlogetsweng<br>ke tshoswane ya ntsha. |

A o akanya gore ditshoswane di a tlhokomelana? Ke goreng o rialo?



A re kwaleng

Buisa mafoko mme  
o reetse medumo.

Modumo nk

lonko      monko      nko

Jaanong kgaoganya mafoko a ka dikarolwana. O filwe sekao ka ya ntsha.

|           |        |               |
|-----------|--------|---------------|
| mmogo     | sala   | tshedimosetso |
| mmo/go    |        |               |
| lekeletsa | morago | kgobokanelo   |
|           |        |               |
| taboga    | pele   | tlogelang     |
|           |        |               |

Mafoko a  
tlwaelo  
khutla  
mme  
molema

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Lebelela tselana ya ditshoswane mo sekolong mme o thale se o se bonang.  
Tlhalosetsa tsala ya gago setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe ya  
tse, mme o simolola ka Maabane.  
Dirisa mafoko a go go thusa:

setse

jеле

kgobokanetse bone

Ditshoswane di sala tselana morago.

**Maabane ditshoswane**

O bona ditshoswane di kgobokonela dijo.

**Maabane o**

Ditshoswane di ja dijo tse di sukiri.

**Maabane**



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng..

**Tsamaisano**

Dijo di/se selwa ke ditshoswane.

Pitse e/di nwa metsi.

Bongi o/ba palama baesekele.

Letsatsi le/a bolelo.

Re ne ke/re lebeletse  
ditshoswane.

Karabo o/ba thari gape.

Bana ba/o batla go ja.

Ditshoswane e/di batla dijo.

Letlha:



### A re kwaleng

Sekeletsatso lefoko le le nepagetseng.


Re dirisa ke, se ke, yo ke  
fa pele ga leina lengwe le  
lengwe fa re araba potso,  
"Ke eng se?"



|    |       |
|----|-------|
| ke | apole |
|    | lee   |
|    | pitse |
|    | pene  |

|  |        |
|--|--------|
|  | motho  |
|  | nama   |
|  | namune |
|  | lesea  |

|  |         |
|--|---------|
|  | sethumi |
|  | peba    |
|  | mokgele |
|  | pholo   |



### Boithabiso

Ditshoswane di bolelana kwa dijo di leng teng ka go tlogela lonko mo tselaneng ya dijo. Di dira jaana gonne ga di kgone go bua. Le rona re ka bolelala ditsala tsa rona sengwe re sa buisane le bona. Re dirisa difatlhego le matlho a rona go bontsha maikutlo. Tlatsa theibole e.

| Ba reng?                           | Ke tenegile. | Ke itumetse. | Ke tlhontse. | Ke maketse. |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Matlho                             |              |              |              |             |
| Melomo                             |              |              |              |             |
| Dintshi                            |              |              |              |             |
| Sefatlhego                         |              |              |              |             |
| Jaanong thala difatlhego tsa gago. |              |              |              |             |



Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign



Date

131



A re bueng


Lebelela ditshwantsho tsa dinaane tse re di buisitseng.

Tau e kgolo le  
Peba e nnyeGo namola  
Dolofini

Mmutla le Khudu



Letsatsi le Phefo

Tse dingwe ka  
ditshoswane

Bongi

Akanya ka ga dinaane tse o di buisitseng mo bukeng e.  
Ke mofuta ofe wa naane oo o ratileng thata?

A re buiseng



Ke goreng o rata dinaane dingwe go gaisa tse dingwe mo bukeng e.  
Di nomore, o simolola ka l ya naane e o e ratileng thatathata, go ya go 4 ya  
naane e o e ratileng go le gonye.

A o ratile Tlou e kgolo le Peba e nnye kgotsa Letsatsi le Phefo kgotsa  
Mmutla le Khudu? O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go ijesa monate.

A o tlhophile Go namola Dolofini kgotsa Lefatshe la ditshoswane?  
O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go batla tshedimosetso.

Letlha:



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke naane efe e o e ratileng thatathata.

Ke eng se o se ratileng ka ga naane e?

Ke naane efe e o e ratileng go le gonye?

Ke eng se o sa se ratang ka ga naane e?


A o rata go buisetsa go batla tshedimosetso kgotsa go ijesa monate?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo mme morago o kgaoganye mafoko go ya ka medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

| mmogo   | ratang        | monate   |
|---------|---------------|----------|
| m/mo/go |               |          |
| kgang   | tshedimosetso | buisa    |
|         |               |          |
| dikgang | nomore        | dolofini |
|         |               |          |



Mafoko a  
tlwaelo  
ntlha  
bobedi  
boraro  
bone

TEACHER: Sign

Date

# A re kwaleng kgang



A re direng

Tlotla le tsala ya gago ka ga naane e o e ratileng thatathata.

Tlotla ka ga baanelwa mo naaneng. Bua gore ke eng se o se ratileng thatathata ka ga naane e.  
A naane e e go file tshedimosetso?



Rulaganya go kwala naane kgotsa kgang ya gago.

A re kwaleng

E tlaa bua ka ga eng?

---



---



---



---

Baanelwa bagolo ba gago e tlaa nna bomang?

---



---



---



---

O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?

---



---



---



---




Boithabiso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonno o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.



Sephuthelo sa kwa morago



## KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Thala setshwantsho fa.

Sephuthelo



KGATO 2. Mena mo moleng wa manontho

Kwala setlhogo sa buka fa.


Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

KGATO 4. Segu mo moleng monogo ga go tshwaraganja buka

KGATO 1. Mena mo moleng wa manontho



Tswelela ka kgang yá gago fa le mo tsebeny yá gago fa.



Kwala mmele wa kgang yá gago fa le mo tsebeny yá gago fa.



.

Thala setshwantsho fa.

.


Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.




Fetsa kgang ya gago.



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala gor'e go diragadla eng kwa bokhutlioni jwa kgang ya  
gago fa le mo tsebeng ya 6.



.

Thala setshwantsho fa.

.

Thala setshwantsho fa.

# Thanodi ya me

A  
a

G  
g

B  
b

H  
h

C  
c

I  
i

D  
d

J  
j

E  
e

K  
k

F  
f

L  
l

# Thanodi ya me

M  
m

S  
s

N  
n

T  
t

O  
o

U  
u

P  
p


V  
v

Q  
q


W  
w


R  
r


X - Z  
x - z




Dinoga le dillere  
Segela dinoga le dillere dibadi  
tse.
















## Reversible Masks



Cut out this mask on the outer black line. Thread some string through the holes below the lion's ears so that you can wear the reversible mask.






## Dice





Cut out the dice on the outside black lines and fold on the white dotted lines. Glue the flaps on the inside of the dice.







Counters for  
the board game.



Finger puppets

